



KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
Tone Hrovata bb, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina

**IZVJEŠTAJ O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE ZA 2025.
GODINU**

Velika Kladuša, maj 2026. godine

Sadržaj

1. Uvod.....	3
2. Poslovno ime, sjedište, organizacioni dijelovi / struktura i osnovne djelatnosti Banke.....	3
3. Vlasnička struktura i članovi organa Banke.....	4
4. Politika naknada.....	11
5. Obuhvat primjene regulatornih zahtjeva.....	12
6. Strategija, ciljevi i politike upravljanja rizicima Banke.....	12
7. Regulatorni kapital, zaštitni slojevi kapitala, kapitalni zahtjevi i adekvatnost regulatornog kapitala.....	19
8. Stopa finansijske poluge.....	29
9. Likvidnosni zahtjevi.....	29
10. Izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja Banke.....	33
11. Kamatni rizik u bankarskoj knjizi.....	33
12. Interni proces procjene adekvatnosti kapitala i interni proces proces procjene adekvatnosti likvidnosti.....	34
13. Neopterećena (nezaložena) i opterećena (založena) imovina.....	37
14. Nekvalitetne, restrukturirane izloženosti i stečeni kolateral.....	38

1. Uvod

Komercijalno-investiciona banka d.d. Velika Kladuša, u skladu s Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke objavljuje sljedeće podatke i informacije sa stanjem na dan 31.12.2025. godine:


- a) poslovno ime, sjedište, organizacioni dijelovi/struktura, osnovne djelatnosti,
- b) vlasničku strukturu i članove organa Banke,
- c) politiku naknada,
- d) obuhvat primjene regulatornih zahtjeva,
- e) strategiju, ciljeve i politike upravljanja rizicima,
- f) regulatorni kapital, zaštitne slojeve kapitala, kapitalne zahtjeve i adekvatnost regulatornog kapitala,
- g) stopu finansijske poluge,
- h) likvidnosne zahtjeve,
- i) izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja i drugih značajnih ulaganja,
- j) kamatni rizik u bankarskoj knjizi,
- k) interni proces procjene adekvatnosti kapitala i interni proces procjene adekvatnosti likvidnosti,
- l) neopterećenu (nezaloženu) i opterećenu (založenu) imovinu Banke,
- m) nekvalitetne i restrukturirane izloženosti i kolateral stečen preuzimanjem i provedbom izvršnog postupka.

2. Poslovno ime, sjedište, organizacioni dijelovi/struktura i osnovne djelatnosti

Banka je osnovana 1998. godine rješenjem broj: U/I -754/98 i upisana u sudski registar kod Općinskog suda u Bihaću dana 25.08.1998. godine pod registarskim brojem 1-3823-00. Poslovno ime Banke je: KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA, odnosno skraćena oznaka: KIB banka d.d. Velika Kladuša.

Organizacioni dijelovi	Adresa
Sjedište Banke	Tone Hrovata bb, Velika Kladuša
Podružnica Cazin	Irfana Ljubijankića 1, Cazin
Podružnica Bužim	Generala Izeta Nanića 11, Bužim
Podružnica Bosanska Krupa	511 Slavne brigade bb, Bosanska Krupa
Podružnica Bihać	Gazihusrefbegova 18, Bihać
Izdvojeni šalter Velika Kladuša	Ibrahima Mržljaka 3, Velika Kladuša
Mjenjačnica Velika Kladuša	Ibrahima Mržljaka 2, Velika Kladuša
Mjenjačnica Cazin	Trg Zlatnih ljiljana bb, Cazin
Mjenjačnica Cazin (Ćuprija)	Ćuprija bb, Cazin
Mjenjačnica Sanski Most	Prijedorska bb, Sanski Most
Izdvojeni šalter Bosanski Petrovac	Ul. Bosanska br. 110, Bosanski Petrovac
Izdvojeni šalter Sanski Most	Prijedorska 36, Sanski Most

Organizaciona struktura Banke na dan 31.12.2025. godine:



Osnovne djelatnosti Banke su: primanje depozita, odobravanje kredita i garancija, platni promet i mjenjačko poslovanje.

3. Vlasnička struktura i članovi organa Banke

a) Dioničari koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu

Pregled dioničara koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu prikazan je u sljedećoj tabeli:

Vlasnička struktura			
Red.br.	Ime/naziv dioničara koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu (redosljed po veličini učešća)	% učešća	
		Obične dionice	Prioritetne dionice
1.	Esmerović (M) Hasan	20,68	-
2.	Pajzetović Baisa	9,97	-
3.	Jašarević Hasfeta	9,97	-
4.	Seweryn Zofia Waleria	9,97	-
5.	Bekanović Semka	9,97	-
6.	Bekanović Ibrahim	9,97	-
7.	Bekanović Hatija	9,97	-
8.	Hadžić Mirzeta	9,97	-
9.	Esmerović (H) Hasan	5,02	-

b) Članovi Nadzornog odbora i Uprave Banke

Pregled članova Nadzornog odbora sa njihovim kratkim biografijama na dan 31.12.2025. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:

Članovi Nadzornog odbora Banke		
Red. br.	Ime i prezime	Kratka biografija
1.	Eveldin Hadžalić	Rođen u Velikoj Kladuši. Osnovnu i srednju školu završio u Cazinu. Na Ekonomskom fakultetu u Tuzli diplomirao 2002. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Certificirani računovođa od 2015. godine. Od 2000. do 2006. godine radio kao referent za knjigovodstvo u Kiner d.o.o., a od 2006. do 2009. godine kao direktor u Konsult d.o.o.. Od 2009. godine do danas zaposlen kao finansijski rukovodilac u Domino-electronic spiele BH d.o.o. i Esmerović company d.o.o. (polovična radna vremena).
2.	Fatima Latić	Rođena u V. Kladuši. Osnovnu školu i gimanziju završila u V. Kladuši. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu diplomirala 1987. godine i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Certificirani računovođa od 1999. godine. Od 1987. do 1995. godine radila u Grupex d.d. Velika Kladuša na poslovima plana, analize, računovodstva, komercijale i sl., a u periodu od 1995. do 1999. godine povremeno radila u istom poduzeću kao rukovodilac finansijske službe i službe računovodstva. Od 1999. godine radila u Universal banci d.d. (kasnije Unicredit banka d.d) na poslovima finansijskog savjetnika, a kasnije kao stariji bankar za poduzetničko bankarstvo. Od početka 2020. godine u penziji.
3.	Besima Jušić	Rođena u Cazinu. Osnovnu i srednju školu završila u Cazinu. Na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci diplomirala 1981. godine. Od 1981. do 1987. godine radila u Srednjoškolskom centru Cazin kao predavač ekonomske grupe predmeta. Od 1987. do 1996. godine radila u Službi društvenog knjigovodstva u Cazinu jedno vrijeme kao direktor, a zatim kao kontrolor i analitičar. Od 1996. do 2002. godine radila u Privrednoj banci d.d. Bihać (kasnije Una banka d.d.) na poslovima višeg stručnog saradnika za poslove s privredom, direktora sektora i koordinatora za poslove sa stanovništvom, sredstva i trezor. U KIB banci d.d. Velika Kladuša radila od 2002. do 2013. godine kao rukovodilac filijale u Cazinu. U penziji od 2013. godine.

4.	Elvedin Miljković	<p>Rođen u Velikoj Kladaši. Osnovnu i srednju školu završio u Velikoj Kladaši. Višu ekonomsku školu završio u Bihaću 1997. godine, a zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Ekonomskom fakultetu u Tuzli 2000. godine. U 2000. godni radio kao referent za anлізу i planiranje u Agrokomerc d.d., a u 2001. godini kao referent za nabavu u Saniteks d.d.. Od 2001. do 2008. godine bio zaposlen u KIB banci d.d. Velika Kladaša (samostalni referent za kreditno poslovanje, rukovodilac službe kartičnog poslovanja). Od 2008. godine zaposlen u Općini Velika Kladaša (stručni savjetnik za strateško planiranje, šef odsjeka za pripremu i implementaciju projekata).</p>
5.	Haris Dizdarević	<p>Rođen u Velikoj Kladaši. Osnovnu i srednju školu završio u Velikoj Kladaši. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Ekonomskom fakultetu u Bihaću 2007. godine. Certificirani računovođa od 2010. godine, ovlaštenu sudski vještak ekonomske struke od 2012. godine, a ovlaštenu procjenitelj od 2018. godine. Od 2008. do 2012 godine bio zaposlen u Hypo Alpe Adria Bank dd.d Mostar (savjetnik za SME klijente, voditelj poslovnice V. Kladaša, regionalni menadžer za SME). Od 2012. do 2015 godine radio kao voditelj poslovnice V. Kladaša i Bužim u Banka Srpske a.d. Banja Luka. Od 2016. godine zaposlen kao računovođa u Biro Hafar d.o.o. V. Kladaša.</p>

Pregled članova Uprave Banke sa njihovim kratkim biografijama na dan 31.12.2025. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:

Članovi Uprave Banke		
Red. br.	Ime i prezime	Kratka biografija
1.	Refik Rošić	<p>Rođen u Velikoj Kladuši januara 1973. god. Srednju Prosvjetno kulturološko pedagoško prevodilačku školu završio u Cazinu 1989. god., Ekonomski fakultet u Tuzli 1997. god., Magisterij iz Projektnog menadžmenta u Mariboru 2017. god. i trenutno student na Fakultetu tehničkih nauka U Novom Sadu Studijski program Elektronika i telekomunikacije. Posjeduje veliki broj certifikata i licenci iz Projektnog menadžmenta, Poslovne analize, Sistema kvaliteta kao ovlašteni auditor, Finansijskog tržišta kao broker/diler na tržištu novca i tržištu kapitala, Bankarstva i finansija i računovodstva kao samostalni računovođa, Lokalno ekonomskog razvoja kao Specijalist te iz Informacijske sigurnosti i od strane ovlaštenih kuća prošao obuku i uspješno koristio SAP softverske programe/proizvode i naprednu obuku za EXCEL. Posao je započeo u Privrednoj banci dd Bihać koja je kasnije promijenila naziv u Una banka dd Bihać 1998. god., na poslovima Višeg stručnog saradnik za vrijednosne papire, a kasnije kao Šef Službe razvoja, planiranja, analize i marketinga. Od 2001. god. osniva brokersku kuću "BIFIM" BERZNO POSREDIČKA KUĆA DD BIHAĆ i obavlja funkciju direktora i glavnog brokera/dilera vrijednosnim papirima. Od 2003. god. prihvaća funkciju Direktor sektora sredstava i plasmana i Zamjenika direktora KIB banke d.d. Velika Kladuša koju je obavljao sve do 2007. god. kada prelazi u VABA Banku kasnije MOJA Banku d.dd. Sarajevo gdje obavlja poslove Direktora Filijale Cazin. Od 2013. god. osnivanjem JP Agencija za razvoj Cazin.o.o. Cazin preuzima poslove Senior program menadžera i radi do 2014. god. kada prelazi u firmu CareFusion BH 335 d.o.o.. Cazin proizvodno preduzeće multinacionalne kompanije BECTON DICENSON USA na poslove Planner /Buyer, Materials Mgmt i kao Interni auditor Sistema kvaliteta 13485 li 9001. Od 2017. god. pa do sredine 2018. god. prelazi u KIB banku d.d. Velika Kladuša gdje uspostavlja dvije nove kontrolne funkcije u banci Upravljanje i kontrola rizika i Upravljanje i kontrola usklađenosti poslovanja. Od polovine 2018. god. prelazi u JKP VODOVOD d.o.o. Cazin gdje obavlja poslove Savjetnik za planiranje i investicije i Šefa Službe za računovodstvo, odnose s korisnicima, pravne i opće poslove i registruje Obrt za projekte EUBIH projekti, vl. Rošić Refik kao dopunsku djelatnost za izradu EU projekata. Od polovine 2024. godine preuzima funkciju Predsjednika Uprave KIB banke d.d.</p>

		Velika Kladaša koju trenutno obavlja.
2.	Jasmin Dizdarević	<p>Rođen u mjestu Velika Kladaša. Srednju školu završio u Velikoj Kladaši, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Bihaću 2007. godine stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste -smjer finansijsko računovodstveni. Certificirani računovođa od 2017. godine. Certifikat ovlaštenog internog revizora stekao u augustu 2019 a PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor u januaru 2023.godine. Od septembra 2008. godine zaposlen u KIB banci d.d Velika Kladaša (Finansijski knjigovođa, Samostalni referent za izvještavanje Agencije za bankarstvo FBiH, Centralne banke i drugih državnih organa). Od augusta 2019. do juna 2024. godine Interni revizor Banke.</p> <p>Od juna 2024. godine član Uprave nadležan za upravljanje rizicima, platni promet i upravljanje sredstvima.</p>
3.	Envera Vilić	<p>Rođena u Banovićima, Općina Banovići. Gimnaziju završila u Živinicama, a diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1988. godine. Od juna 2000. godine zaposlena u KIB banci d.d. V. Kladaša na poslovima Rukovodioca kreditne službe a od augusta 2024. godine član Uprave nadležan za upravljanje informacionim sistemom, depozitno i kartično poslovanje i mrežu poslovnica.</p>

c) Broj direktorskih mjesta na kojima se nalaze članovi organa Banke

Pregled broja direktorskih mjesta na kojima se nalaze članovi organa Banke na dan 31.12.2025. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:

R. br.	Ime i prezime člana organa banke	Broj izvršnih direktorskih funkcija (apsolutno)	Broj neizvršnih direktorskih funkcija (apsolutno)	Od toga broj izvršnih direktorskih funkcija u grupi	Od toga broj neizvršnih direktorskih funkcija u grupi	Broj direktorskih funkcija u institucijama čija je glavna poslovna aktivnost neprofitne prirode
1.	Evelđin Hadžalić	0	1	0	0	0
2.	Fatima Latić	0	1	0	0	0
3.	Besima Jušić	0	1	0	0	0
4.	Elvedin Miljković	0	1	0	0	0
5.	Haris Dizdarević	0	1	0	0	0
6.	Refik Rošić	1	0	0	0	0
7.	Jasmin Dizdarević	1	0	0	0	0
8.	Envera Vilić	1	0	0	0	0

d) Politike za izbor i procjenu članova organa Banke

Skupština dioničara Banke usvaja Politiku za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove nadzornog odbora i samoprocjenu rada nadzornog odbora.

Nadzorni odbor, redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnost i iskustvo članova nadzornog odbora, te nadzornog odbora kao cjeline i o procjeni izvještava te organe.

Član Nadzornog odbora može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- a) koja ima dobar ugled;
- b) koja ima adekvatno pojedinačno i kolektivno znanje, sposobnost, vještinu i iskustvo;
- c) koja je nezavisna u smislu samostalnog obavljanja dužnosti u interesu banke i bez uticaja drugih lica koja mogu dovesti do sukoba interesa i ima dovoljno vremena za ispunjavanje obaveza i
- d) koje može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o bankama i Zakona o privrednim društvima.

Smatra se da član Nadzornog odbora ima dobar ugled ukoliko ne postoji dokaz o suprotnom, te ako nema razloga za osnovanu sumnju u njegov ugled. Pri ocjeni ovog kriterija Banka treba uzeti u obzir sve dostupne informacije za ocjenu, bez obzira gdje je nastao događaj relevantan za ocjenu ispunjavanja ovog kriterija.

Pri procjeni iskustva pojedinačnog člana Nadzornog odbora Banke razmatra se:

- a) teorijsko iskustvo, odnosno znanje, sposobnost i vještine, stečeno obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem,
- b) praktično iskustvo, stečeno obavljanjem prethodnih poslova.

Prilikom procjene nezavisnosti pojedinačnog člana treba razmotriti da li je član u raspravi i donošenju odluka Uprave banke spreman i sposoban saradivati na osnovu vlastitih opreznih, objektivnih i nezavisnih stavova, odnosno mišljenja, uključujući:

- a) lične karakteristike člana Uprave banke (npr. hrabrost, uvjerljivost i snaga za efikasno razmatranje i preispitivanje prijedloga i stavova drugih članova Uprave banke, sposobnost postavljanja pitanja članovima Uprave, sposobnost odupiranja kolektivnom razmišljanju i sl.),
- b) utjecaj mogućeg sukoba interesa na sposobnost člana Uprave banke za nezavisno i objektivno obavljanje funkcije.

Ako nakon provedene procjene, Nadzorni odbor zaključi da lice ne ispunjava uslove potrebne za izbor, odnosno imenovanje za člana Nadzornog odbora Banke, to lice ne može biti izabrano, odnosno imenovano. Ukoliko je taj član već izabran, odnosno imenovan, poduzimaju se odgovarajuće mjere da se taj član razriješi ili mjere kojima će se osigurati ispunjenje uslova tog člana.

Nadzorni odbor Banke usvaja Politike i procedure za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Uprave Banke. Nadzorni odbor, redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnost i iskustvo članova Uprave, te Uprave kao cjeline i o procjeni izvještava Upravu Banke. Za članove Uprave primjenjuju se isti uvjeti, kriteriji i postupak procjene kao i kod članova Nadzornog odbora.

Na sjednicama Uprave razmatraju se i usvajaju najčešće mjesečni odnosno kvartalni izvještaji o pojedinim segmentima poslovanja i rizicima. Npr. neki od izvještaja koji se pripremaju za Upravu su: izvještaj o poziciji likvidnosti (koji obuhvata i deviznu usklađenost), izvještaj o kamatnom riziku, izvještaj o stanju kredita, izvještaj o stanju i kretanju nekvalitetne aktive, lista nekvalitetne aktive, liste lica povezanih sa bankom ili u posebnom odnosu sa bankom, izvještaj o koncentraciji operativnog rizika, izvještaji IT odjela, izvještaj depozitnog poslovanja kao i ostali izvještaji odnosno informacije za koje se utvrdi da je potrebno dostaviti Upravi. Izvještaji su dovoljno detaljni za razumijevanje i korištenje u procesu odlučivanja.

Na sjednicama Nadzornog odbora razmatraju se i usvajaju osim regulatornih izvještaja i izvještaji po pojedinim segmentima poslovanja i rizicima. Npr. neki od izvještaja i planova su: izvještaj o poslovanju, planovi poslovanja, planovi kapitala, izvještaj o poziciji likvidnosti (koji obuhvata i deviznu usklađenost), izvještaj o stanju i kretanju nekvalitetne aktive, izvještaj o koncentraciji operativnog rizika, izvještaji IT odjela i kao i ostali izvještaji odnosno informacije za koje se utvrdi da je potrebno dostaviti Nadzornom odboru. Izvještaji su dovoljno detaljni za razumijevanje i korištenje u procesu odlučivanja.

e) Članovi Odbora za reviziju

Pregled članova Odbora za reviziju sa njihovim kratkim biografijama na dan 31.12.2025. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Ime i prezime	Kratka biografija
1.	Stipe Čelan	Rođen u mjestu Vrkašić, općina Bihać. Višu ekonomsku školu završio u Bihaću 1974. godine. Certificirani računovođa od 2005. godine. Od 1976. do 1988. godine radio kao šef računovodstva u Saniteks d.d. Velika Kladaša. Od 1988. godine do danas zaposlen u Score d.o.o. (računovodstvene usluge) kao direktor bez ograničenja, a ujedno je i vlasnik navedenog pravnog lica.
2.	Fadila Kurtić-Bašić	Rođena u Velikoj Kladaši. Gimnaziju završila u Velikoj Kladaši, a na Ekonomskom fakultetu u Bihaću diplomirala 2002. godine. Certificirani računovođa od 2004. godine, a ovlaštenu revizor od 2009. godine. Od 2001. godine radi kao predavač ekonomske grupe predmeta u JU Druga srednja škola Velika Kladaša. Ima i registrovanu dopunsku djelatnost za pružanje računovodstvenih usluga.
3.	Aldin Bajrić	Rođen u Bihaću. Srednju školu završio u Cazinu, a na Ekonomskom fakultetu u Bihaću diplomirao 2009. godine. Certificirani računovođa od 2013. godine, a ovlaštenu revizor od 2018. godine. Osim toga, stalni je sudski vještak ekonomske struke i stečajni upravitelj. Od 2010. do 2018. godine zaposlen kao stariji asistent revizora u Revizija Revita d.o.o. Cazin. Od 2018. godine do danas je ovlaštenu revizor u ProAudit d.o.o. Cazin. Ugovorom o autorskom djelu angažovan je kao vještak ekonomske struke u Zenit d.o.o. Banja Luka od 2017. godine.

f) Članovi ostalih odbora Nadzornog odbora

Nadzorni odbor je preuzeo obavezu izvršavanja zadataka Odbora za naknade i Odbora za imenovanja i Odbora za rizike.

Članovi ostalih odbora Nadzornog odbora, ukoliko su osnovani u banci	
Odbor za imenovanja	Učestalost zasjedanja
1. Eveldin Hadžalić	u okviru sjednica Nadzornog odbora
2. Fatima Latić	
3. Besima Jušić	
4. Elvedin Miljković	
5. Haris Dizdarević	
Odbor za rizike	Učestalost zasjedanja
1. Eveldin Hadžalić	u okviru sjednica Nadzornog odbora
2. Fatima Latić	
3. Besima Jušić	
4. Elvedin Miljković	
5. Haris Dizdarević	
Odbor za naknade	Učestalost zasjedanja
1. Eveldin Hadžalić	u okviru sjednica Nadzornog odbora
2. Fatima Latić	
3. Besima Jušić	
4. Elvedin Miljković	
5. Haris Dizdarević	

g) Način organizovanja funkcije interne revizije

S obzirom na veličinu, internu organizaciju, vrstu, obim i složenost poslova interna revizija je organizovana na nivou Odjela u okviru kojeg su zaposlena dva uposlenika; Viši interni revizor i interni revizor koji imaju zvanje i certifikat ovlaštenog internog revizora.

Viši interni revizor: Edina Šehić

Interni revizor: Mirela Kendić

h) Društvo za reviziju finansijskih izvještaja

Društvo za reviziju finansijskih izvještaja: BDO BH d.o.o. Sarajevo

4. Politika naknada

Naknade su svi oblici direktnih ili indirektnih finansijskih i nefinansijskih plaćanja i drugi oblici naknada ili pogodnosti na koje zaposlenici imaju pravo, po osnovu ugovora zaključenih sa Bankom. Nadzorni odbor je preuzeo obavezu izvršavanja zadataka Odbora za naknade. S obzirom na veličinu Banke ukupna naknada zaposlenika se sastoji samo od fiskne naknade. Banka ne isplaćuje varijabilnu naknadu, kao dio ukupne naknade, svojim zaposlenicima.

Naknade zaposlenika utvrđuju se prema vrsti i stupnju složenosti poslova i zadataka, izraženo po stepenima stručne spreme i stepena naučnog znanja.

Banka nema zaposlenika čije naknade iznose sto hiljada KM ili više po finansijskoj godini. Pregled naknada za 2025. godinu prikazan je u sljedeće dvije tabele:

u 000 KM

Kategorija	Broj članova	Neto naknada / plata	Bruto naknada / plata
Nadzorni odbor	5	54	63
Ukupno	5	54	63

u 000 KM

Kategorija	Broj zaposlenika	Neto naknada / plata	Bruto naknada / plata
Uprava	3	189	320
Ključne funkcije	4	107	170
Ostali zaposlenici	92	1.738	2.473
Ukupno	99	2.033	2.964

5. Informacija o obuhvatu primjene regulatornih zahtjeva

Objava podataka i informacija izvršena je na pojedinačnoj osnovi.

6. Strategija, politika i ciljevi upravljanja rizicima

Nadzorni odbor i Uprava Banke usvojili su dokumentaciju odnosno interna akta kojima se obezbjeđuje kontrola i dosljednja primjena svih internih procedura u vezi sa upravljanjem rizicima i izvještavanjem o rizicima.

Strategijom preuzimanja i upravljanja rizicima definiraju se:

- ciljevi i osnovni principi preuzimanja i upravljanja rizicima Banke,
- sklonost ka preuzimanju rizik, tolerancija Banke prema riziku i sposobnost podnošenja rizika,
- pregled svih rizika kojima je Banka izložena ili bi mogla biti izložena u poslovanju i proces upravljanja rizicima,
- osnovni principi ICAAP-a i ILAAP-a Banke.

Banka obavlja svoje poslovne aktivnosti i preuzima rizike poslovanja na način da uvijek bude ocijenjena i prepoznata kao Banka koja je dobro kapitalizirana, dovoljno likvidna i koja osigurava održivu stopu povrata vrijednosti na uloženi kapital, a što se ostvaruje oblikovanjem niskog do umjernog rizičnog profila.

Strategijom kapitala definiraju se osnovne karakteristike kapitala i strateške smjernice koje je neophodno slijediti u planiranju kapitala kako bi se u svakom trenutku osigurao iznos kapitala adekvatan vrstama, obimu i složenosti poslova koje Banka obavlja i rizicima kojima je Banka izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju. Banka pristupa strukturiranju adekvatnog kapitala usmjeravanjem na održavanje jednostavne strukture regulatornog kapitala, odnosno u najvećoj mjeri oslanja se na redovni osnovni kapital.

Strategijom informacionog sistema se definiraju kratkoročne i dugoročne inicijative vezano za informacioni sistem te povezanost i usklađenost ciljeva informacionog sistema sa poslovnim ciljevima Banke. U prilogu strategije su definirane aktivnosti razvoja za trogodišnji period sa opisom aktivnosti/projekta, ljudskim resursima, vremenskim rokovima, budžetom i odgovornim osobama. Kroz godišnje operativne planove detaljnije se razrađuju svi ciljevi razvoja informacionog sistema. Operativne planove rada donosi i usvaja Uprava Banke, uz uvažavanje promjena koje se u međuvremenu mogu dogoditi (poslovne, organizacijske, kadrovske i zakonske). Metodologijom procjene i upravljanja rizicima informacionog sistema Banke se uspostavlja proces procjene i upravljanja rizicima informacionog sistema. Obzirom da upravljanje rizicima informacionih sistema podrazumijeva kontinuirani proces identifikacije, analize, i procjene rizika (intrinzičnih), poduzimanje radnji za smanjenje preostalog (rezidualnog) rizika na prihvatljiv nivo i održavanje prihvatljivog nivoa rizika - procjena rizika informacionog sistema vrši se najmanje na godišnjem nivou, te u slučajevima potrebe za vanrednu procjenu cjelokupnog sistema ili određene komponente sistema (npr. uslijed značajnih događaja operativnog rizika vezanog za određenu komponentu sistema).

Program za upravljanje kreditnim rizikom i Politike i procedure za raspoređivanje izloženosti u nivoe kreditnog rizika definiraju minimalne standarde za identifikaciju, mjerenje, praćenje i kontrolisanje kreditnog rizika. Proces odobravanja kredita započinje podnošenjem kreditnog zahtjeva od strane fizičkog ili pravnog lica uz dostavu definisane dokumentacije nakon čega se vrši analiza, razmatranje kreditnog zahtjeva i procjena kreditnog rizika. Stručna ocjena kreditnog zahtjeva osim podataka o primanjima/finansijskim pokazateljima sadrži i podatke o zaduženosti potencijalnog klijenta, prihvatljivosti i adekvatnosti kolaterala, podatke o međusobno povezanim licima i povezanost tražioca kredita sa Bankom te izloženost povezanih lica u odnosu na priznati kapital Banke, pokrivenost kvalitetnim kolateralom u odnosu na zakonsko ograničenje priznatog kapitala Banke, zaključak i procjenu kreditnog rizika, prijedlog kreditnog službenika i mišljenje službenika za procjenu rizika. Ukoliko klijent i ostali učesnici ispunjavaju sve uslove kreditiranja propisane aktima Banke, donosi se Odluka o odobravanju kredita, uz suglasnost ovlaštenog lica za procjenu rizika i zaključuje se Ugovor o kreditu.

Procjena prihvatljivosti ponuđenog kolaterala u smislu obezbjeđenja naplativosti kreditnih potraživanja se provodi prije odobravanja kredita, te se prvo identificira prihvatljivi i neprihvatljivi kolateral za Banku.

Kreditni službenici svakodnevno prate tok naplate kredita, samostalno poduzimaju određene radnje u cilju naplate i izvještavaju više rukovodstvo Banke o stanju kreditnog portfolija i o problematičnim kreditima. Internim aktima kreditnog poslovanja Banke definirano je da ako se potraživanja ne izmire u roku od 90 dana od inicijalno ugovorenog roka, takav kredit se smatra problematičnim i razmatra se na sjednici Kreditnog odbora Banke. Na svakoj sjednici Kreditnog odbora Banke predlažu se mjere za njihovu naplatu, a tužba slijedi tek nakon što se iscrpe sva raspoloživa sredstva. Korisnicima koji imaju kraća kašnjenja u plaćanju obaveza upućuju se usmene opomene, obavljaju se telefonski pozivi. Nakon svih poduzetih radnji naplate kredita redovnim putem, ako se isti ne uspiju naplatiti, podnosi se tužba i kompletan kreditni dosje se ustupa pravniku Banke. Kreditni odbor Banke jednom mjesečno sa stanjem na zadnji dan u mjesecu analizira i razmatra problematične kredite.

Klasifikacija kreditnog portfolija obavlja se uzimajući u obzir objektivne kriterije (urednost/kašnjenje u izmirivanju već dospjelih obaveza dužnika) i subjektivne kriterije (ocjena

dužnikove kreditne sposobnosti) te kvalitetu instrumenata osiguranja kredita. Istovremeno se provodi obračun ispravaka vrijednosti za stavke finansijske imovine u skladu sa metodološkim okvirom za obračun ispravke vrijednosti prema MSFI 9-Finansijski instrumenti. Izračun ispravaka vrijednosti / očekivanih gubitaka se obavlja na pojedinačnoj i grupnoj osnovi utvrđivanjem općih rezervisanja / ispravaka vrijednosti za očekivane gubitke u fazi 1 (12EL), fazi 2 (LEL) i specifičnih ispravaka/rezervacija za očekivane gubitke na grupnoj i pojedinačnoj osnovi (LEL), uzimajući u obzir propisane minimalne stope očekivanih gubitaka.

Stres testiranje kreditnog portfelja obuhvata:

- a) stres test parametara za obračun ispravaka vrijednosti/rezervisanja (PD, CR, obračun kolaterala);
- b) default 10 najvećih klijenata Banke,
- c) kredite sa valutnom klauzulom.

Stres test parametara za obračun ispravaka vrijednosti/rezervisanja za vanbilansne pozicije provodi se kroz dva scenarija:

- a) osnovni scenarij podrazumijeva predviđanje rasta PD za 40%, smanjenje CR stope (stope oporavka) za 50%,
- b) ekstermini scenarij podrazumijeva povećanje PD za 80%, CR stopa je 0% (jednom default uvijek default) i isključenje efekata obračuna kolaterala (nekretnina) u izračunu ispravaka vrijednosti/rezervisanja zbog pretpostavljenog poremećaja na tržištu nekretnina (mala potražnja).

Banka odobrava samo plasmane sa valutnom klauzulom u EUR valuti (oko 59% kreditnog portfelja). Dugoročni krediti većih iznosa odobravaju se sa valutnom klauzulom. Stres test valutno-induciranog kreditnog rizika provodi se pod pretpostavkom promjene trenutnog fiksno tečaja EUR/KM. Navedena promjena rezultirala bi povećanjem udjela nekvalitetnih kredita sa valutnom klauzulom u ukupnim kreditima sa valutnom klauzulom za 100%.

Veliku važnost za Banku unutar kreditnog rizika ima koncentracijski rizik koji se javlja kao posljedica naglog rasta ili spajanja tj. pripajanja pojedinih bančinih klijenata, korisnika kredita. Iz tog razloga u Banci se prate odnosi povezanosti između klijenata i koncentracije kreditne izloženosti, a politikom plasmana kreditni rizik se nastoji disperzirati na veći broj manjih klijenata. S obzirom na veličinu, Banka uglavnom posluje sa stanovništvom i malim i srednjim poduzećima.

Nekvalitetu aktivu Banka nastoji održavati na nivou nižem od prosjeka FBiH, dok se iznos izloženosti ponderisan rizikom održava na nivou manjem od 101 milion KM. Odnos kredita i depozita se održava na nivou manjem od 70%.

Za interne potrebe organa Banke i eksterne nadležne korisnike redovno se sastavljaju različiti izvještaji o stanju kredita i ostalim relevantnim informacijama ovisno o strukturi i namjeni izvještaja. Uprava Banke izvještava Nadzorni odbor Banke o iznosu izloženosti ponderisanom rizikom za kreditni rizik, klasifikaciji aktive, nekvalitetnim kreditima, velikim izloženostima i koncentraciji kreditnog rizika. Izvještaj o stanju i kretanju nekvalitetne aktive izrađuje viši stručni saradnik za kreditne poslove i kvartalno dostavlja Upravi i Nadzornom odboru, a sadržava između ostalog podatke o stanju i promjenama nekvalitetnih kredita, analizi nekvalitetnih kredita po organizacionim dijelovima, koncentraciji nekvalitetne aktive, formiranim očekivanim gubicima, pokazateljima kvaliteta aktive u odnosu na ograničenja i ostalim informacijama.

Strategijom upravljanja rizikom likvidnosti se definiraju osnovni ciljevi i načela na kojima se zasniva sistem za upravljanje rizikom likvidnosti, kao i nadležnosti organa Banke u smislu uspostave i održavanja odgovarajućeg procesa upravljanja likvidnosti. Sistem za upravljanje rizikom likvidnosti Banke počiva na propisanim minimalnim kvalitativnim i kvantitativnim zahtjevima te interno definiranim mehanizmima za praćenje i procjenu likvidnosti. Testiranje otpornosti na stres utvrđuje se kao sastavni dio sistema, a posebno se opisuju i zaštitne mjere, kontrola i ocjena likvidnosti. Politikama i procedurama Banke za upravljanje rizikom likvidnosti detaljnije se obrađuju postupci odgovornih lica banke u identifikaciji, praćenju, procjeni i izvještavanju o riziku likvidnosti.

Upravljanje rizikom likvidnosti zasnovano je na praćenju i analizi pozicija aktive i pasive, praćenju i analizi priliva i odliva novčanih sredstava, praćenju usklađenosti (ročne i devizne) finansijske aktive i pasive, kontinuiranom održavanju LCR-a i NSFR-a na visokom nivou i ispunjavanju svih regulatornih ograničenja. Osim toga prate se interna ograničenja i izvještava o prekoračenju internih ograničenja koja su u većini slučajeva strožija od regulatornih ograničenja. Referent za praćenje i procjenu rizika prati i analizira trend kretanja pojedinačnih pokazatelja likvidnosti, te svakodnevno prati i evidentira elemente likvidnosne pozicije na propisanim internim obrascima kao dio redovnog monitoringa tekuće likvidnosti. LCR se nastoji održavati na nivou većem od 300%, a NSFR na nivou većem od 140%.

Projekcije budućih novčanih priliva i odliva sačinjavaju se za period od 12 mjeseci i za tekući mjesec, odvojeno po glavnim stavkama - aktivnostima Banke: novčani tok iz poslovnih aktivnosti, novčani tok iz ulagačkih aktivnosti i novčani tok iz finansijskih aktivnosti. Neto efekti daju informaciju o održavanju potrebnih novčanih sredstava za podmirenje obaveza te se na osnovu njih poduzimanju odgovarajuće preventivne mjere.

Stres testiranje likvidnosti obuhvata:

- a) stres test povlačenja/isplate depozita u određenim razdobljima,
- b) stres test povlačenja/isplate depozita 15 najvećih klijenata (testiranje otpornosti na koncentraciju depozita kod najvećih klijenata),
- c) stres test koeficijenta pokrića likvidnosti (LCR-a) i NSFR-a.

Rezultati testiranja prikazani su u kvartalnom Izvještaju o poziciji likvidnosti Banke, te se analiziraju i predlažu odgovarajuće mjere za svaki pojedinačni scenarij.

Stručni saradnik za praćenje i procjenu rizika redovito na mjesečnoj i kvartalnoj osnovi Upravi Banke dostavlja Izvještaj o poziciji likvidnosti koji sadržava podatke o likvidnosnoj pokrivenosti (LCR), NSFR-u, ročnoj usklađenosti finansijske aktive i finansijskih obaveza, osnovnim pokazateljima likvidnosti, obaveznoj rezervi, analizi koncentracije izvora finansiranja s aspekta likvidnosti, strukturi depozita s aspekta ročnosti, analizi strukture depozitnog potencijala, deviznoj usklađenosti finansijske aktive i finansijskih obaveza, projekciji novčanih sredstava i testiranju otpornosti na stres. Nadzornom odboru Uprava Banke dostavlja: kvartalne izvještaje, izvještaj o poslovanju Banke (kvartalno), izvještaj o poziciji likvidnosti Banke (polugodišnje).

Politike i procedure za upravljanje kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi definiraju minimalne standarde za uspostavu sistema upravljanja kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi, postupci i načela upravljanja, izvori kamatnog rizika, način izračuna promjene ekonomske vrijednosti kapitala i neto kamatnog prihoda koji proizlaze iz pozicija bankarske knjige korištenjem jednostavnog izračuna, tretman finansijskih derivata i izvještavanje. Banka svoje poslovanje bazira u najvećoj mjeri na fiksnim kamatnim stopama. Izloženost riziku osnovice

je neznatna iz razloga što u portfelju kredita i depozita Banka rijetko ima partije koje su ugovorene uz referentne kamatne stope.

Banka mjeri svoju izloženost IRRBB u pogledu mogućih promjena mjere ekonomske vrijednosti i mjere neto kamatnog prihoda nakon promjene tržišne vrijednosti instrumenata a za njihovo mjerenje koristiti po jednu mjeru koja se temelji na neto kamatnom prihodu nakon promjene tržišne vrijednosti instrumenata i jednu metodu mjerenja ekonomske vrijednosti, što zajedno uključuje sve komponente IRRBB. Stres test kamatnog rizika u bankarskoj knjizi provodi se prema tri scenarija; šok na krivu prinosa, ponašanje kamatno osjetljivih instrumenata i značajne promjene u tržišnim i makrouslovima. Praćenje i izvještavanje o kamatnom riziku obavlja Stručni saradnik za praćenje i procjenu rizika.

Program i politike za obavljanje deviznih aktivnosti i upravljanje deviznim rizikom definiraju minimalne standarde za preuzimanje, praćenje, kontrolu i upravljanje deviznim rizikom. S obzirom da je stepen izloženosti deviznom riziku povezan sa veličinom finansijske institucije i složenosti poslovanja, Banka je izložena deviznom riziku kroz sljedeće poslove: trgovanje stranom valutom, obavljanje platnog prometa sa inostranstvom, uzimanje depozita u stranoj valuti i plasman kredita sa valutnom klauzulom. U svakodnevnom poslovanju Banka se u najvećoj mjeri za upravljanje deviznim rizikom oslanja na FX spot transakcije na deviznom tržištu. Ostale transakcije kao što su FX forward, FX swap i sl. koriste se rijede i ukoliko se za to ukaže potreba. Uprava Banke i lica imenovana Odlukom o imenovanju osoba sa posebnim ovlaštenjima donose odluke vezane za FX aktivnosti. U okviru poslovnih aktivnosti upravljanja sredstvima i platnog prometa realiziraju se poslovi vezani za FX aktivnosti.

Individualne devizne pozicije i ukupna devizna pozicija održavaju se u skladu sa propisanim regulatornim ograničenjima u odnosu na priznati regulatorni kapital. Izvještaj o deviznoj poziciji koristi se kao osnovni metod za praćenje i informisanje o izloženosti Banke deviznom riziku. U zavisnosti od stanja individualnih i ukupne devizne pozicije donose se odgovarajuće odluke u cilju usklađivanja deviznih pozicija u skladu sa internim i propisanim ograničenjima (npr. kupoprodaja deviza, promjena politike odobravanja plasmana sa valutnom klauzulom i sl.). Stres test deviznog rizika provodi se procjenom utjecaja promjena deviznog tečaja na ukupnu neto valutnu poziciju banke od 15% u osnovnom scenariju i 20% u ekstremnom scenariju. Izvještaja o poziciji likvidnosti sadržava podatke o deviznoj usklađenosti finansijske aktive i finansijskih obaveza.

Program za upravljanje operativnim rizikom određuje minimum standarda i kriterija za identifikaciju (postojećih potencijalnih izvora OR i izvora), mjerenje (tačna i pravovremena procjena rizika), kontinuiranu kontrolu, praćenje i formiranje adekvatnog kapitala za ovu vrstu rizika. U Banci se kontinuirano vrši identifikacija potencijalnih izvora operativnog rizika, odnosno utvrđuju se događaji/greške nastale u procesima, sistemima, uslijed vanjskih faktora ili internih aktivnosti zaposlenika Banke te se isti klasifikuju korištenjem aplikacije za prijavu događaja/grešaka u radu. Uposlenici Banke su dužni evidentirati svaki događaj koji dovodi do operativnog rizika, bez obzira na to da li je izazvao stvarni ili potencijalni gubitak te da li je isti izbjegnuto. Stvarno nastali gubici po osnovu operativnog rizika se vrednuju ostvarenim iznosima u konvertibilnim markama.

Stručni saradnik za praćenje i procjenu rizika po pregledu prijavljenih događaja vrši njihovu kategorizaciju ali samo onih koji imaju status - završen, provjerava ispravnost odabranog segmenta poslovanja od strane radnika, dodjeljuje tip gubitka, provjerava i po potrebi mijenja iznos i vrstu gubitka, utvrđuje iznos naplaćenog stvarnog gubitka, vrstu događaja sukladno klasifikaciji događaja koji mogu prouzrokovati operativne rizike i gubitke i uzrok

dogadaja/greške prema događajima koji su uzrok operativnog rizika po vrsti uzroka. Nakon toga, provodi ažuriranje kategorizacije prijavljenih događaja/grešaka, a do 10-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec formira se Baza podataka o prijavljenim događajima/greškama koji su prethodno klasifikovani i sa odgovarajućim statusom. Izvještaj o koncentraciji operativnog rizika dostavlja se kvartalno Upravi i Nadzornom odboru a sadržava podatke o analizi i kategorisanju prijavljenih događaja po organizacionim dijelovima, segmentima poslovanja, vrsti događaja i ostalim kategorijama. Gubici po osnovu operativnog rizika nastoje se održavati na nivou od maksimalno 0,50% regulatornog kapitala.

Baza podataka predstavlja sistem praćenja operativnog rizika kroz internu evidenciju događaja u radu uposlenika Banke i služi kao dokumentovana osnova za upravljanje operativnim rizikom u Banci. Banka ima veoma zanemarive gubitke po osnovu operativnog rizika jer se evidentirani događaji operativnog rizika uglavnom odnose na događaje visoke frekvencije bez gubitaka kao što je npr. storno transakcije. Zbog navedenog teško je definirati odgovarajući stres test na bazi historijskih gubitaka. Kvartalno se sačinjava izvještaj o koncentraciji operativnog rizika i dostavlja Upravi i Nadzornom odboru Banke.

Testiranjem otpornosti na stres procjenjuju se potencijalni efekti specifičnih događaja i/ili promjene više faktora rizika na finansijsko stanje Banke. Testiranje otpornosti na stres utemeljeno je na veličini i složenosti poslovanja Banke, odnosno uključivanjem svih značajnih faktora rizika specifičnih za poslovno okruženje Banke, uključujući i faktore iz makroekonomskog okruženja. Postupak testiranja otpornosti na stres provodi se analizom scenarija i/ili analizom osjetljivosti, najmanje jednom godišnje. Rezultati provedenih testiranja otpornosti na stres koriste se kao osnova za donošenje odluka i poduzimanje mjera na odgovarajućim organizacionom nivouima, uključujući i strateške poslovne odluke u vezi sa planiranjem kapitala i likvidnosti (tehnike umanjavanja rizika, planovi za nepredviđene okolnosti, planovi kapitala i sl.). Na osnovu rezultata testiranja otpornosti na stres, Banka vrednuje pouzdanost i održivost plana kapitala.

Vrste i osnovne karakteristike instrumenata osiguranja koje Banka najčešće prihvata za osiguranje svojih potraživanja, kao i osnovni kriteriji za njihovo prihvaćanje s kolateralnom vrijednošću definirani su Politikama i procedurama o definisanju, procjeni i tretmanu kolaterala. Definisanje, procjena i tretman kolaterala podrazumijeva:

- identifikaciju za Banku prihvatljivih i neprihvatljivih vrsta kolaterala,
- definisanje lica koja mogu obavljati procjenu za račun Banke, a zavisno od vrste, relativne važnosti i složenosti kolaterala,
- za Banku prihvatljivu, odnosno validnu proceduru i metodologiju procjene,
- uslove za pribavljanje, odnosno osiguranje ponovne procjene kolaterala, kada je to potrebno,
- definisanje razumnih, odnosno prihvatljivih kriterija za usklađivanje i tretman različitih oblika vrijednosti, npr. knjigovodstvene, tržišne itd.,
- definisanje opreznih ograničenja za procjenu realne, odnosno tržišne vrijednosti kolaterala, tako da se obezbjedi maksimalno-realna procjena za Banku ostvarljive vrijednosti, u datom trenutku i u datoj situaciji.

S ciljem smanjenja rizika naplate potraživanja, Banka utvrđuje osnovna pravila postupanja kod pribavljanja kolaterala:

- plasmani/potencijalne obaveze osiguravaju se jednim ili kombinacijom više instrumenata osiguranja, a što ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta, visini i vrsti plasmana,
- instrumenti osiguranja su dovoljni da zaštite Banku od mogućih gubitaka,
- kolateral se u pravilu ugovara za svaki pojedinačni plasman/potencijalnu obavezu,

- ugovoreni instrumenti obezbjeđenja naplate stižu se u pravilu prije stavljanja plasmana na raspolaganje klijentu, osim ako kreditni odbor/ovlašteni organ ne donese drugačiju odluku,
- instrument osiguranja je stečen kada je udovoljeno svim formalno pravnim i zakonskim uslovima određenim kod pojedinog instrumenta obezbjeđenja.

Banka, za osiguranje svojih potraživanja, najčešće ugovara slijedeće instrumente osiguranja: novčani depozit, nekretnine, sudužništvo, mjenica, suglasnost o zapljeni i prijenosu dijela primanja, cesija, preuzimanje duga i police osiguravajućih društava.

Sistem upravljanja rizicima određen je konzervativnim poslovnim modelom Banke koji se sastoji od tradicionalnih bankarskih proizvoda i usluga sa umjerenom stopom godišnjeg rasta koje raspoloživi kapital lako podržava. Ovakv pristup određuje da Banka ima nizak do umjeren rizični profil, pri čemu se rizici poslovanja ne nastoje eliminisati nego se istima aktivno upravlja. Banka je osigurala razumljiv, transparentan i dokumentiran postupak donošenja odluka, a podjela odgovornosti i nadležnosti na svim razinama unutar Banke je jasna. U zavisnosti o kojoj se vrsti rizika radi imenuju se organizacioni dijelovi, odnosno uposlenici koji su odgovorni za praćenje i izvještavanje za pojedine vrste rizika. Također, imenovan je član Uprave koji je odgovoran za upravljanje rizicima u Banci. Primjenom načela razdvajanja dužnosti razdvajaju se nespojivi poslovi. Redovno se usvajaju i ažuriraju interni akti (strategije, planove, politike, procedure, pravilnike, uputstva) koji u skladu sa zakonskom regulativom detaljnije uređuju poslovanje i procese upravljanje rizicima. Svi poslovni procesi su adekvatno dokumentirani, a što omogućava kvalitetno provođenje kontrolnih postupaka. Banka je upostavila kontrolne funkcije: funkciju upravljanja rizicima, funkciju praćenja usklađenosti i funkciju interne revizije. Zadatke Odbora za rizike preuzeo je Odbor za reviziju, a zadatke Odbora za imenovanja i Odbora za naknade preuzeo je Nadzorni odbor.

Redovne sjednice Uprave sazivaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Na sjednicama Uprave razmatraju se i usvajaju najčešće mjesečni odnosno kvartalni izvještaji po pojedinim segmentima poslovanja i rizicima. Npr. neki od izvještaja koji se pripremaju za Upravu su: izvještaj o poziciji likvidnosti (koji obuhvata i deviznu usklađenost), izvještaj o kamatnom riziku, izvještaj o stanju kredita, izvještaj o stanju i kretanju nekvalitetne aktive, lista nekvalitetne aktive, liste lica povezanih sa bankom ili u posebnom odnosu sa bankom, izvještaj o koncentraciji operativnog rizika, izvještaji IKT odjela, izvještaj depozitnog poslovanja kao i ostali izvještaji odnosno informacije za koje se utvrdi da je potrebno dostaviti Upravi. Izvještaji su dovoljno detaljni za razumijevanje i korištenje u procesu odlučivanja. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se po potrebi, najmanje jednom u tri mjeseca, a u sjedištu Banke najmanje jednom godišnje. Na sjednicama Nadzornog odbora razmatraju se i usvajaju osim regulatornih izvještaja i izvještaji o pojedinim segmentima poslovanja i rizicima. Npr. neki od izvještaja i planova su: izvještaj o poslovanju, planovi poslovanja, planovi kapitala, izvještaj o poziciji likvidnosti (koji obuhvata i deviznu usklađenost), izvještaj o stanju i kretanju nekvalitetne aktive, izvještaj o koncentraciji operativnog rizika, izvještaji IKT odjela i kao i ostali izvještaji odnosno informacije za koje se utvrdi da je potrebno dostaviti nadzornom odboru. Izvještaji su dovoljno detaljni za razumijevanje i korištenje u procesu odlučivanja.

Godišnjim planovima rada predviđen je obim aktivnosti kontrolnih funkcija. U izvještajima o radu iznose se konstatacije i prijedlozi koji omogućavaju Nadzornom odboru i Upravi Banke da blagovremeno donesu odgovarajuće zaključke i provedu mjere u cilju očuvanja aktive Banke i usklađenja poslovanja sa relevantnim zakonskim i drugim propisima. Preporuke kontrolnih funkcija i eksternih revizija se kontinuirano prate i izvršavaju.

Promjena organizacije upravljanja rizicima u Banci uvjetovana je daljnim rastom poslovanja, preuzimanjem rizika i razvojem Banke.

Povezanost rizičnog profila i poslovne strategije određena je činjenicom da Banka već duži vremenski period ostvaruje umjerene stope rasta izlaganja rizicima i ne postoje namjere za promjenu dosadašnjeg poslovnog modela. Planske vrijednosti određenih pozicija uglavnom ne pokazuju značajna odstupanja od ostvarenih vrijednosti što omogućava održavanje umjerenog rizičnog profila, ostvarenje planskih ciljeva i održavanje adekvatne kapitaliziranosti uz mogućnost značajne apsorpcije neočekivanih gubitaka. Odnosno, preuzeti rizici su ispod definiranih iznosa rizika koje bi Banka željela preuzeti. U prilog navedenom ističu se sljedeće vrijednosti pokazatelja na dan 31.12.2025. godine: stopa regulatornog kapitala 37,92%, stopa finansijske poluge 17,12%, udio nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima 1,95%, stopa rasta aktive u odnosu na prethodnu godinu 21,00%, LCR 426,00%, NSFR 262,00%, ukupna devizna pozicija 21,89% u odnosu na priznati regulatorni kapital, a gubitaka po osnovu operativnog rizika nije bilo.

Izvjestavanje o rizicima odnosno izrada izvještaja, rokovi, frekventnost, korisnici/primaoci izvještaja definirani su internim aktima, u ovisnosti na koji segment poslovanja se odnose. U nekim slučajevima radi se o interno određenim rokovima, dok se u većini slučajeva rokovi izvještavanja podudaraju sa regulatornim odredbama. U izvještajima se upoređuju definirane vrijednosti sa ostvarenim vrijednostima gdje je to primjenjivo, a u slučaju odstupanja koja zahtijevaju povećanu pažnju odmah se informira Uprava Banke. Određeni izvještaji se razmatraju i usvajaju na sjednicama Uprave koje se održavaju najmanje jednom mjesečno, odnosno na sjednicama Nadzornog odbora koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca.

7. Regulatorni kapital, zaštitni slojevi kapitala, kapitalni zahtjevi adekvatnost reg. kapitala

7.1. Regulatorni kapital

a) Regulatorni kapital na dan 31.12.2025. godine

Red.br.	Kapital	Iznos
1.	REGULATORNI KAPITAL	28.802
1.1	OSNOVNI KAPITAL	28.802
1.1.1	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL	28.802
1.1.1.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	15.040
1.1.1.2	Zadržana dobit	0
1.1.1.3	Priznata dobit ili gubitak	0
1.1.1.4	Ostale rezerve	14.377
1.1.1.5	(-) Ostala nematerijalna imovina	-615
1.1.1.6	(-) Odgođena porezna imovina koja zavisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika umanjnih za povezane porezne obaveze	0
1.1.1.7	(-) Odbici od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuju dodatni osnovni kapital	0
1.1.1.8	(-) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika	0
1.1.2	DODATNI OSNOVNI KAPITAL	0
1.1.2.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dodatni osnovni kapital	0
1.1.2.2	(-) Odbici od stavki dopunskog kapitala koji premašuju dopunski kapital	0
1.1.2.3	Odbitak od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital (odbijen u redovnom osnovnom kapitalu)	0
1.2	DOPUNSKI KAPITAL	0

Ne postoje druga regulatorna usklađenja kapitala osim prikazanih u prethodnoj tabeli.

b) Opis osnovnih karakteristika finansijskih instrumenata koji se uključuju u obračun regulatornog kapitala

Opis osnovnih karakteristika finansijskih instrumenata		
Red.br.	Stavka	
1.	Emitent	KIB banka d.d. V. Kladuša
1.1.	Jedinstvena oznaka	BAKIBBR00003
Tretman u skladu sa regulatornim okvirom		
2.	Priznat na pojedinačnoj / konsolidiranoj osnovi	na pojedinačnoj osnovi
3.	Vrsta instrumenta	obične dionice
4.	Iznos koji se priznaje za potrebe izračunavanja regulatornog kapitala u hiljadama KM, sa stanjem na dan posljednjeg izvještavanja	15.040
5.	Nominalni iznos instrumenta	5.000,00
5.1.	Emisiona cijena	5.000,00
5.2.	Otkupna cijena	NP
6.	Računovodstvena klasifikacija	dionički kapital
7.	Datum izdavanja instrumenta	12.04.1999. 24.03.2001. 28.11.2002.
8.	Instrument sa datumom dospjeća ili instrument bez datuma dospjeća	bez datuma dospjeća
8.1.	Inicijalni datum dospjeća	bez dospjeća
9.	Opcija kupovine od strane emitenta uz prethodno odobrenje nadl. tijela	ne
9.1.	Prvi datum aktiviranja opcije kupovine, uslovni datum aktiviranja opcije kupovine i otkupna vrijednost	NP
9.2.	Naknadni datum aktiviranja opcije kupovine (ako je primjenjivo)	NP
Kuponi/dividende		
10.	Fiksna ili promjenjiva dividenda/kupon	promjenjivi
11.	Kuponska stopa i povezani indeksi	NP
12.	Postojanje mehanizma obaveznog otkazivanja dividende	NP
13.1.	Puno diskreciono pravo, djelimično diskreciono pravo ili bez diskrecionog prava u vezi sa vremenom isplate dividendi/kupona	djelomično diskreciono pravo
13.2.	Puno diskreciono pravo, djelimično diskreciono pravo ili bez diskrecionog prava u vezi sa iznosom dividendi/kupona	djelomično diskreciono pravo
14.	Mogućnost povećanja prinosa ili drugih poticaja za otkup	ne
15.	Nekumulativne ili kumulativne dividende/kuponi	nekumulativni
16.	Konvertibilan ili nekonvertibilan instrument	nekonvertibilan
17.	Ako je konvertibilan, uslovi pod kojima može doći do konverzije	NP
18.	Ako je konvertibilan djelimično ili u cijelosti	NP
19.	Ako se može konvertovati, stopa konverzije	NP
20.	Ako je konvertibilna, obavezna ili dobrovoljna konverzija	NP
21.	Ako je konvertibilan, instrument u koji se konvertuje	NP
22.	Ako je konvertibilan, emitent instrumenta u koji se konvertuje	NP
23.	Mogućnost smanjenja vrijednosti	da
24.	Ako postoji mogućnost smanjenja vrijednosti, uslovi pod kojima može doći do smanjenja vrijednosti	zakonski pristup
25.	Ako postoji mogućnost smanjenja vrijednosti, djelimično ili u cijelosti	djelomično/u cijelosti
26.	Ako postoji mogućnost smanjenja vrijednosti, trajno ili privremeno	trajno/privremeno
27.	Ako je smanjenje vrijednosti privremeno, opis mehanizma povećanja vrijednosti	zakonski pristup
28.	Vrsta instrumenta koji će se u slučaju likvidacije ili stečaja isplatiti neposredno prije navedenog instrumenta	NP
29.	Neusklađene karakteristike konvertovanih instrumenata	ne
30.	Ako postoje, navesti neusklađene karakteristike	NP

7.2. Kapitalni zahtjevi i adekvatnost kapitala

a) Kapitalni zahtjevi i stope kapitala na dan 31.12.2025. godine

u 000 KM

Adekvatnost kapitala			
Red.b r.	Stavka	Iznos izloženosti ponderisan rizikom	Kapitalni zahtjevi
1.	Izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama	0	0
2.	Izloženosti prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	49	6
3.	Izloženosti prema subjektima javnog sektora	11	1
4.	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0
5.	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	0	0
6.	Izloženosti prema institucijama	952	114
7.	Izloženosti prema privrednim društvima	3.645	437
8.	Izloženosti prema stanovništvu	35.785	4294
9.	Izloženosti osigurane nekretninama	11.888	1427
10.	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	162	19
11.	Visokorizične izloženosti	0	0
12.	Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica	0	0
13.	Izloženosti prema institucijama i pr. društvima sa kratk. kreditnom procjenom	0	0
14.	Izloženosti u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	0	0
15.	Izloženosti na osnovu vlasničkih ulaganja	4	0
16.	Ostale izloženosti	5.862	703
17.	Iznos izloženosti ponderisan rizikom za kreditni rizik (1+2...+16)	58.358	7.003
18.	Iznos izloženosti riziku za namirenja/slobodnu isporuku	0	0
19.	Iznos izloženosti riziku za tržišni rizik	10.029	1.203
19.1.	Iznos izloženosti riziku za specifični i opšti rizik pozicije po osnovu dužničkih i vlasničkih instrumenata	0	0
19.2.	Iznos izloženosti riziku za velike izloženosti koje proizlaze iz stavki u knjizi trgovanja	0	0
19.3.	Iznos izloženosti riziku za devizni rizik	10.029	1.203
19.4.	Iznos izloženosti riziku za robni rizik	0	0
20.	Iznos izloženosti riziku za operativni rizik	7.572	909

Red.br.	Opis	Stopa
21.	Stopa redovnog osnovnog kapitala	37,92%
22.	Stopa osnovnog kapitala	37,92%
23.	Stopa regulatornog kapitala	37,92%

b) Definicija izloženosti u statusu neizmirenja obaveza

Izloženosti u kašnjenju su potraživanja koja nisu naplaćena u roku dospijeca (po osnovu glavnog duga, kamata, naknada, plaćanja po garancijama i ostale dospjele obaveze).

Za potrebe izračuna kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik smatra se da je status neizmirenja obaveza pojedinog dužnika nastao kada je ispunjen jedan od sljedećih uslova ili oba sljedeća uslova:

- a) banka smatra vjerovatnim da dužnik neće u cijelosti podmiriti svoje obaveze prema banci, njenom matičnom društvu ili bilo kojem od njenih zavisnih društava pravnog lica ne uzimajući u obzir mogućnost naplate iz kolaterala;
- b) dužnik više od 90 dana nije ispunio svoju dospjelu obavezu u materijalno značajnom iznosu. Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza - su potraživanja po osnovu kojih dužnik kasni sa otplatom više od 90 dana u materijalno značajnom iznosu. Pod materijalno značajnim iznosom podrazumijevaju se ukupna dospjela potraživanja od:
 - 1) fizičkog lica u iznosu većem od 200 KM i 1% ukupne bilansne izloženosti dužnika,
 - 2) pravnog lica u iznosu većem od 1.000 KM i 1% ukupne bilansne izloženosti dužnika.

c) Pristupi i metode za utvrđivanje očekivanih kreditnih gubitaka

Banka mjesečno izračunava ispravke vrijednosti/rezervisanja (očekivane gubitke) u skladu sa Internom metodologijom za izračun ispravaka vrijednosti i rezervisanja uz uvažavanje minimalnih propisanih stopa očekivanih gubitaka.

Neko finansijsko sredstvo ili grupa finansijskih sredstava je kreditno umanjena i gubici zbog umanjenja vrijednosti su nastali ako, i samo ako, postoji objektivni dokaz umanjenja vrijednosti kao rezultat jednog ili više događaja koji su nastali nakon početnog priznavanja sredstva. U skladu sa MSFI 9, Banka prvo procjenjuje da li postoji objektivni dokaz umanjenja vrijednosti individualno za finansijska sredstva koja su pojedinačno značajna (izloženosti veće od 30.000,00 KM), i individualno ili kolektivno za finansijska sredstva koja nisu pojedinačno značajna. Tokom pojedinačne procjene umanjenja vrijednosti svaki ugovor klasificiran kao pojedinačno značajan se analizira kako bi se odredilo postojanje objektivnog dokaza umanjenja vrijednosti. Obračun ispravke vrijednosti i rezervisanja za gubitke po individualnim materijalno značajnim izloženostima kod kojih je identifikovan objektivni događaj umanjenja vrijednosti vrši se kroz individualnu ispravku vrijednosti. Individualna ispravka vrijednosti izračunava se kao razlika između ukupne bilansne izloženosti klijenta po kreditu i ponderiranog zbira neto sadašnjih vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova (iz redovne otplate i iz aktiviranih instrumenata obezbjeđenja) tog kredita. Nakon izračuna neto sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova, umanjenje vrijednosti na individualno značajnim klijentima se računa sljedećom formulom:

$$IA (ECL) = EAD - RA$$

gdje je:

IA (ECL) iznos umanjenja vrijednosti (engl. Impairment Amount),

EAD	Izloženost u trenutku nastanka statusa neispunjenja obaveza (engl. Exposure at Default),
RA	nadoknadivi iznos (engl. Recovery Amount), tj. sadašnja vrijednost novčanih tokova ili iznos pokriven kolateralom prema formuli iznad.

Umanjenje vrijednosti na kolektivnoj osnovi se primjenjuje na:

- 1) izloženosti koje ne zadovoljavaju status neispunjenja obaveza,
- 2) izloženosti koje zadovoljavaju status neispunjenja obaveza, ali nisu pojedinačno značajne.

Zahtjevi MSFI 9 regulative, te dobre tržišne prakse sugerišu slijedeći pristup kolektivnoj procjeni: segmentaciju portfelja u homogene skupine rizičnosti, procjenu parametara rizika za svaku od skupina rizičnosti i izračun rezervacija na kolektivnoj osnovi.

U svrhu kolektivne procjene umanjavanja vrijednosti, Banka u skladu sa MSFI 9 primjenjuje koncept očekivanog gubitka (engl. Expected Loss - EL) na dvanaestomjesečnom (12m) i cjeloživotnom (lifetime) nivou.

Iznos umanjavanja vrijednosti za posmatranu imovinu na dvanaestomjesečnom nivou se računa na sljedeći način:

Umanjenje vrijednosti (12EL) = EAD x PD x LGD x DF1

gdje je:

EAD	Izloženost u momentu izvještajnog datuma,
PD	Vjerovatnoća ulaska u status neizvršenja obaveze,
LGD	Gubitak u slučaju defaulta izračunat na bazi stope oporavka koja ukazuje na to koji je dio (postotak) ugovora koji su se nalazili u statusu neizvršenja obaveze izašao na prirodan način (uzimajući u obzir i vrijednost kolaterala za pojedinačne ugovore) tokom datog vremenskog perioda.
DF1	Diskontni faktor za godinu 1.

Izračun očekivanih gubitaka tj. umanjjenje vrijednosti za izloženosti na cjeloživotnim nivou se vrši prema formuli ispod:

- a) za nedefaultne izloženosti:

$$\text{Umanjenje vrijednosti (LEL)} = \sum_{t=1}^{\text{Ročnost}} \text{EAD}_s[t] \cdot \text{mPD}_s[t] \cdot \text{LGD}_s[t] \cdot \text{DFs}[t]$$

LEL	Cjeloživotni očekivani kreditni gubitak
mPDs[t]	Vektor PD-a prilagođen za buduća očekivanja
LGDs[t]	Vektor LGD-a
EADs[t]	Vektor izloženosti kreditnom riziku
DFs[t]	Diskontni faktor prema vremenu t

- b) za izloženosti koje su u defaultu, vektor PD = 1 (100%):

$$\text{Umanjenje vrijednosti (LEL)} = \text{EAD} \times \text{LGD}$$

Za sve vanbilansne izloženosti koristi se isti pristup i primjenjuje faktor kreditne konverzije 1.

d) Ukupna i prosječna neto vrijednost izloženosti

Ukupna i prosječna neto vrijednost izloženosti na dan 31.12.2025. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Ukupna i prosječna neto vrijednost izloženosti			
Red. br.	Kategorija izloženosti	Neto vrijednost izloženosti na kraju perioda	Prosječne neto izloženosti tokom perioda
1.	Izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama	46.530	42.025
2.	Izloženosti prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	28.964	25.155
3.	Izloženosti prema subjektima javnog sektora	11	6
4.	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0
5.	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	0	0
6.	Izloženosti prema institucijama	3.302	6.060
7.	Izloženosti prema privrednim društvima	4.534	4.533
8.	Izloženosti prema stanovništvu	50.722	49.351
9.	Izloženosti osigurane nekretninama	18.036	16.062
10.	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	162	227
11.	Visokorizične izloženosti	0	0
12.	Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica	0	0
13.	Izloženosti prema insti. i pr. dr. sa kratk. kreditnom procjenom	0	0
14.	Izloženosti u obliku udjela ili dionica u inv. fondovima	0	0
15.	Izloženosti na osnovu vlasničkih ulaganja	4	4
16.	Ostale izloženosti	24.277	22.733

e) Geografska podjela izloženosti

Geografska podjela izloženosti na dan 31.12.2025. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Red. br.	Vrsta izloženosti	BiH	EU	Ukupno
1.	Izloženosti prema cent. vladama i cent bankama	46.530	0	46.530
2.	Izloženosti prema reg. vladama ili lok. vlastima	28.964	0	28.964
3.	Izloženosti prema subjektima javnog sektora	11	0	11
4.	Izloženosti prema multilat. razvojnim bankama	0	0	0
5.	Izloženosti prema međ. organizacijama	0	0	0
6.	Izloženosti prema institucijama	3	3.299	3.302
7.	Izloženosti prema privrednim društvima	4.534	0	4.534
8.	Izloženosti prema stanovništvu	50.722	0	50.722
9.	Izloženosti osigurane nekretninama	18.036	0	18.036
10.	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	162	0	162
11.	Visokorizične izloženosti	0	0	0
12.	Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica	0	0	0
13.	Izloženosti prema institucijama - kratk. kr. procjenom	0	0	0
14.	Izloženosti u obliku udjela/dionica u inv. fondovima	0	0	0
15.	Izloženosti na osnovu vlasničkih ulaganja	4	0	4
16.	Ostale izloženosti	24.277	0	24.277

g) Preostala ročnost izloženosti druge ugovorne strane

Preostala ročnost izloženosti druge ugovorne strane na dan 31.12.2025. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Preostali rok do dospjeća svih izloženosti (neto vrijednost izloženosti)						
Red. br.	Kategorija izloženosti	≤1 godina	> 1 ≤5 godina	> 5 godina	Nije navedeno dospjeće	Ukupno
1.	Izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama	46.530	0	0	0	46.530
2.	Izloženosti prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	14930	14034	0	0	28.964
3.	Izloženosti prema subjektima javnog sektora	11	0	0	0	11
4.	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0	0	0	0
5.	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0
6.	Izloženosti prema institucijama	3.302	0	0	0	3.302
7.	Izloženosti prema privrednim društvima	3.958	576	0	0	4.534
8.	Izloženosti prema stanovništvu	23.415	23.333	3.974	0	50.722
9.	Izloženosti osigurane nekretninama	4.550	10.359	3.127	0	18.036
10.	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	42	84	36	0	162
11.	Visokorizične izloženosti	0	0	0	0	0
12.	Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica	0	0	0	0	0
13.	Izloženosti prema institucijama i pr. društvima sa kratk. kreditnom procjenom	0	0	0	0	0
14.	Izloženosti u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	0	0	0	0	0
15.	Izloženosti na osnovu vlasničkih ulaganja	0	0	0	4	4
16.	Ostale izloženosti	66	0	0	24.211	24.277

h) Bruto izloženosti po značajnim privrednim granama

Bruto izloženosti po značajnim privrednim granama na dan 31.12.2025. godine prikazane su u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Izloženosti prema značajnoj grani privrede							
Red. br.	Grane privrede	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	Ispravke vrijednosti za izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	Iznos dospjelih nenaplaćenih potraživanja	Ispravke vrijednosti za dospjela nenaplaćena potraživanja	Izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja obaveza	Ispravke vrijednosti za izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja obaveza
1.	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	263	158	3	2	447	17
2.	Vadenje ruda i kamena	0	0	0	0	180	7
3.	Prerađivačka industrija	0	0	0	0	2.766	93
4.	Proizvodnja i snabdijevanje el. energijom	0	0	0	0	0	0
5.	Snabdijevanje vodom; kanalizacija i upravljanje otpadom	0	0	0	0	100	4
6.	Gradevinarstvo	0	0	0	0	1.530	67
7.	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala	23	23	0	0	8.054	199
8.	Saobraćaj i skladištenje	0	0	0	0	2.858	67
9.	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	0	0	0	0	74	4
10.	Informacije i komunikacije	0	0	0	0	42	2
11.	Poslovanje nekretninama	0	0	0	0	300	12
12.	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	0	0	80	80	425	16
13.	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	0	0	0	0	156	13
14.	Java uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	0	0	0	0	0	0
15.	Obrazovanje	10	10	0	0	69	3
16.	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	0	0	0	0	62	2
17.	Umjetnost, zabava i rekreacija	0	0	0	0	0	0
18.	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	0	0	0	0	49.893	65
19.	Ostale uslužne djelatnosti	0	0	0	0	0	0
20.	Djelatnosti domaćinstava kao poslodavca	0	0	0	0	0	0
21.	Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa	0	0	0	0	0	0
22.	Ostalo neraspoređeno	0	0	0	0	0	0
23.	Ukupno	296	191	83	82	66.956	571

i) Promjene u ispravkama vrijednosti tokom perioda

Promjene u ispravkama vrijednosti tokom 2025. godine prikazane su u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

R.br.	Opis	Ispravke vrijednosti/rezervisanja za izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	Ispravke vrijednosti/rezervisanja za izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja obaveza
1.	Početno stanje	1.432	1.570
2.	Nove ispravke vrijednosti tokom perioda	246	374
3.	Iznos umanjenja ispravki vrijednosti	-327	-299
4.	Otpis	-264	0
5.	Završno stanje	1.087	1.645

j) Izloženosti prije i poslije korištenja kreditne zaštite

Izloženosti prije i poslije korištenja kreditne zaštite na dan 31.12.2025. godine prikazane su u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Prije i poslije korištenja kreditne zaštite					
Red.br.	Kategorija izloženosti	Vrijednost neto izloženosti prije korištenja kreditne zaštite		Vrijednost neto izloženosti poslije korištenja kreditne zaštite	
		Izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	Izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza
1.	Izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama	46.530	0	46.530	0
2.	Izloženosti prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	28964	0	28964	0
3.	Izloženosti prema subjektima javnog sektora	11	0	11	0
4.	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0	0	0
5.	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	0	0	0	0
6.	Izloženosti prema institucijama	3.302	0	3.302	0
7.	Izloženosti prema privrednim društvima	4.534	0	4.534	0
8.	Izloženosti prema stanovništvu	50.722	162	50.662	162
9.	Izloženosti osigurane nekretninama	18.036	0	18.036	0
10.	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	-	-	-	-
11.	Visokorizične izloženosti	0	0	0	0
12.	Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica	0	0	0	0
13.	Izloženosti prema institucijama i pr. društvima sa kratk. kreditnom procjenom	0	0	0	0
14.	Izloženosti u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	0	0	0	0
15.	Izloženosti na osnovu vlasničkih ulaganja	4	0	4	0
16.	Ostale izloženosti	24.277	0	24.337	0

k) Upotreba ECAI

Za sve kategorije izloženosti, gdje je primjenjivo, koriste se kreditne procjene od sljedećih ECAI: Standard & Poor's, Moody's i Fitch Ratings. Vrste izloženosti odnosno struktura klijenata Banke je takva da se upotreba kreditnih procjena može pojaviti samo kod izloženosti prema regionalnim vladama gdje je određen stepen kreditne kvalitete 5 prema rejtingu BiH i prema institucijama (banke). Za raspoređivanja kreditnih procjena ECAI, u odgovarajuće stepene kreditnog kvaliteta koriste se tabelarni pregledi objavljeni na stranici

<http://data.europa.eu/> . Od instrumenata kreditne zaštite prema standardiziranom pristupu Banka ima samo novčane depozite u iznosu od 60 hiljada KM.

7.3. Zaštitni slojevi kapitala

Banka održava zaštitni sloj za očuvanje kapitala u iznosu od 2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku, a što na dan 31.12.2025. godine iznosi 1.899 hiljada KM. Zahtjevi za ostale zaštitne slojeve iz stuba 2 iznosili su 570 hiljada KM.

8. Stopa finansijske poluge

Sopa finansijske poluge, kao i pregled stavki koje su uključene prilikom izračunavanja ukupne izloženosti Banke na dan 31.12.2025. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Vrijednost izloženosti	Iznos
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) 10% u skladu s članom 41. stav (12) tačka a) Odluke o izračunavanju kapitala banke	0
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) 20 % u skladu s članom 41. stav (12) tačka b) Odluke o izračunavanju kapitala banke	1.638
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) 50 % u skladu s članom 41. stav (12) tačka c) Odluke o izračunavanju kapitala banke	1.722
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) 100 % u skladu s članom 41. stav (12) tačka d) Odluke o izračunavanju kapitala banke	0
Ostala imovina	165.522
(-) Iznos odbitnih stavki aktive – osnovni kapital - u skladu sa članom 42. tačka a) Odluke o izračunavanju kapitala banke	-615
Iznos mjere ukupne izloženosti stope finansijske poluge – u skladu sa članom 41. stav (4) Odluke o izračunavanju kapitala banke	168.267
Kapital	
Osnovni kapital – u skladu sa članom 41. stav (3) Odluke o izračunavanju kapitala banke	28.802
Stopa finansijske poluge	
Stopa finansijske poluge - u skladu sa članom 41. stav (2) Odluke o izračunavanju kapitala banke	17,12%

Stopa finansijske poluge na dan 31.12.2024. godine iznosila je 20,95% tako da ovaj pokazatelj nije zabilježio izražena odstupanja/faktore koji su utjecali na njegovu promjenu u odnosu na 31.12.2025 godine.

9. Likvidnosni zahtjevi

Banka je uspostavila osnovne standarde za adekvatno upravljanje rizikom likvidnosti. Na temelju odredbi Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti kao i Odluke o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu adekvatnosti likvidnosti uspostavljena je i od strane organa Banke usvojena većina ključnih internih akata kojima se definiše cjelokupan sistem upravljanja likvidnosti. Okvir za upravljanje rizikom likvidnosti Banke čine sljedeći interni akti:

- *Strategija preuzimanja i upravljanja rizicima (decembar 2025. godina)* uspostavljena je kao interni akt Banke kojim se definišu osnovni ciljevi i principi preuzimanja i upravljanja, principi ICAAP-a i ILAAP-a. Služi kao polazna osnova u upravljanju svim rizicima kojima je Banka izložena u svom poslovanju.
- *Strategija upravljanja rizikom likvidnosti (decembar 2024. godina)* predstavlja polaznu osnovu i glavni interni akt za upravljanje rizikom likvidnosti banke. Sadrži osnovne smjernice za upravljanje rizikom likvidnosti, jasno definisane ciljeve, principe i ključne odrednice kojih se treba pridržavati prilikom upravljanja rizikom likvidnosti, usklađene sa Strategijom preuzimanja i upravljanja rizicima, kao i Odlukom o upravljanju rizikom likvidnosti Banke.
- *Politike i procedure za upravljanje rizikom likvidnosti (decembar 2024. godina)* definiraju obavezan minimum aktivnosti koje provodi banka u procesu identifikacije, mjerenja, praćenja i upravljanja rizikom likvidnosti.
- *Program testiranja otpornosti na stres (decembar 2025. godina)* definira osnovne scenarije kao i procjenu potencijalnih efekata specifičnih događaja i/ili promjena više faktora rizika na finansijsko stanje Banke. Programom se definiraju uposlenici/organizacioni dijelovi odgovorni za provođenje testiranja otpornosti na stres, detalji, pretpostavke kao i osnovni elementi testiranja.
- *Metodologija izračuna izvještaja o likvidnosnoj pokrivenosti - LCR (decembar 2024. godina)* definiše način i izračun svih komponenata za izračun likvidnosne pokrivenosti LCR-a, sa detaljnim uputama za popunjavanje obrazaca propisanih Odlukom o upravljanju rizikom likvidnosti u banci.
- *Metodologija izračuna izvještaja o koeficijentu neto stabilnih izvora finansiranja - NSFR-a (decembar 2024. godina)* definiše način i izračun svih komponenata za izračun koeficijenta neto stabilnog finansiranja, sa detaljnim uputama za popunjavanje obrazaca propisanih Odlukom o upravljanju rizikom likvidnosti u banci.
- *Mehanizam raspodjele likvidnosnih troškova i koristi (decembar 2024. godine)* koji služi za određivanja cijene proizvoda a samim time i za mjerenje uspješnosti poslovanja banke odnosno profitabilnosti.
- *Plan za likvidnost za nepredviđene slučajeve (april 2025. godina)* uspostavljen je kao sastvani dio Politika i procedura za upravljanje rizikom likvidnosti. Osnovni cilj Plana je da sistematizira postupke i aktivnosti, odredi nivoe odgovornosti zaposlenih i višeg rukovodstva Banke, aktivnosti i prioritete koji se planom namjeravaju poduzeti za prevladavanje stanja u slučaju pogoršane likvidnosti. Planom se definiraju tri različita nivoa krize, definiraju mjere, odgovornosti, postupci i procedure za postupanje u kriznoj situaciji.
- *Plan likvidnosti i plan izvora finansiranja (mart 2025. godina)* usklađen je sa strateškim i godišnjim planom poslovanja banke. Plan likvidnosti uključuje i plan izvora finansiranja. Planom je predstavljena struktura i primjerenost izvora finansiranja banke, stabilnost i dostupnost izvora finansiranja te rizici izvora finansiranja za petogodišnji period.

Praćenje i procjena pozicije likvidnosti Banke te provođenje stres testiranja u nadležnosti je referenta za praćenje i procjenu rizika i člana Uprave odgovornog za upravljanje rizicima. Izvještaje o poziciji likvidnosti mjesečno razmatra i usvaja Uprava, a polugodišnje/godišnje i Nadzorni odbor Banke. Prijedlog plana likvidnosti i plana izvora finansiranja za trogodišnji period sačinjavaju referent za praćenje i procjenu rizika i član Uprave odgovoran za depozitno poslovanje, a usvaja ga Uprava banke (početkom poslovne godine). Učestalost izvještavanja o likvidnosti zasnovana je na dnevnim, sedmičnim, dekadnim, petnaestodnevničkim, mjesečnim i kvartalnim izvještajima (obraci propisani od strane FBA i CBBiH, te posebni interno

definirani obrasci). ILAAP se provodi najmanje jednom godišnje, a u slučaju značajne promjene profila rizičnosti i češće, najkasnije do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

Sistem za upravljanje rizikom likvidnosti banke počiva na propisanim minimalnim kvalitativnim i kvantitativnim zahtjevima te interno definiranim mehanizmima za praćenje i procjenu likvidnosti. Testiranja otpornosti na stres utvrđuje se kao sastavni dio sistema. Sklonost banke u preuzimanju rizika likvidnosti određena je regulatorno postavljenim limitima:

- a) održavanje visine propisanog koeficijenta pokrića likvidnosti LCR-a za sve valute izraženo u izvještajnoj valuti KM na nivou iznad 100% (Strategijom preuzimanja i upravljanja rizicima banke definirana je visina koeficijenta pokrića likvidnosti veća od 300% za sve valute izraženo u izvještajnoj valuti KM, koju će kao interni zahtjev održavati banka),
- b) održavanje visine propisanog koeficijenta neto stabilnog finansiranja NSFR za sve valute izraženo u izvještajnoj valuti KM na nivou iznad 100% (Strategijom preuzimanja i upravljanja rizicima banke definirana je visina koeficijenta neto stabilnog finansiranja veća od 140% za sve valute izraženo u izvještajnoj valuti KM, koju će kao interni zahtjev održavati banka),
- c) osiguranje stabilnih izvora finansiranja,
- d) održavanje imovine zaštitnog sloja likvidnosti u visini propisanih omjera (EHQLA i HQLA),
- e) ročno usklađivanje ugovorenih dospjeća aktive i pasive prema propisanim uvjetima,
- f) održavanje obavezne rezerve kod CBBiH,
- g) valutna usklađenost finansijske aktive i obaveza.

Na dan 31.12.2025. godine Banka ispunjava zakonom propisana ograničenja i interne limite vezane za upravljanje rizikom likvidnosti. U prilog gore navedenom, navode se npr. sljedeće činjenice:

- a) Banka održava visinu koeficijenta pokrića likvidnosti LCR-a iznad propisanog regulatornog ograničenja (≥ 100), kao i ograničenja propisanog Strategijom upravljanja rizicima (≥ 300) koji sa danom 31.12.2025. godine LCR iznosi 426%,
- b) imovinu zaštitnog sloja likvidnosti čini imovina nivoa 1 (EHQLA) u 100% iznosu (min. 60% visina propisanog omjera), dok su likvidnosni prilivi ograničeni na 75% ukupnih likvidnih odliva,
- c) Banka održava koeficijent neto stabilnog finansiranja NSFR iznad propisanog ograničenja (≥ 100) i ograničenja propisanog Strategijom upravljanja rizicima (≥ 140) koji na dan 31.12.2025. godine iznosi 262%,
- d) Banka održava ročnu usklađenost dospjeća aktive i pasive, a kod ročne usklađenosti do 180 dana Banka iskazuje višak iznad propisanih ograničenja u svim posmatranim periodima,
- e) sredstva obavezne rezerve kod CBBiH održavaju se u iznosu većem od obaveznog opterećenog dijela,
- f) održavanje valutne usklađenosti finansijske aktive i obaveza Banka prati svakodnevno, a na dan 31.12.2025. godine usklađenost finansijske aktive i obaveza rezultirala je dugom pozicijom u iznosu od 21,89% regulatornog kapitala, što je za 18,11% manje od dnevnog ograničenja od 40%.

U sljedećoj tabeli prikazani su podaci o koeficijentu pokrića rizika likvidnosti (LCR) na dan 31.12.2025. godine:

u 000 KM

Obrazac LCR		
R.br.	Stavka	Iznos
1.	Zaštitni sloj likvidnosti	81.460
2.	Neto likvidnosni odlivi	19.144
3.	Koeficijent likvidnosne pokrivenosti	425,51%
Zaštitni sloj likvidnosti		
4.	Zaštitni sloj likvidnosti u obliku imovine nivoa 1 isključujući pokrivena obveznica izuzetno visoke kvalitete, neprilagođen	81.460
5.	Odlivi na osnovu kolaterala u obliku imovine nivoa 1 isključujući pokrivena obveznica izuzetno visoke kvalitete koje dospijevaju u roku od 30 dana	0
6.	Prilivi po osnovu kolaterala u imovini nivoa 1 isključujući pokrivena obveznica izuzetno visoke kvalitete koje dospijevaju u roku od 30 dana	0
7.	Osigurani odlivi novca	0
8.	Osigurani prilivi novca	0
9.	Prilagođeni iznos imovine nivoa 1 isključujući pokrivena obveznica izuzetno visoke kvalitete "prije primjene gornje granice"	81.460
10.	Vrijednost imovine nivoa 1 u obliku pokrivenih obveznica izuzetno visoke kvalitete u neprilagođena	0
11.	Odlivi na osnovu kolaterala u imovini nivoa 1 u obliku pokrivenih obveznica izuzetno visoke kvalitete koje dospijevaju u roku od 30 dana	0
12.	Prilivi na osnovu kolaterala u imovini nivoa 1 u obliku pokrivenih obveznica izuzetno visoke kvalitete koje dospijevaju u roku od 30 dana	0
13.	Prilagođeni iznos imovine nivoa 1 u obliku pokrivenih obveznica izuzetno visoke kvalitete "prije primjene gornje granice"	0
14.	Prilagođeni iznos imovine nivoa 1 u obliku pokrivenih obveznica izuzetno visoke kvalitete "nakon primjene gornje granice"	0
15.	"Iznos viška likvidne imovine" nivoa 1 u obliku pokrivenih obveznica izuzetno visoke kvalitete	0
16.	Vrijednost imovine nivoa 2.a, neprilagođena	0
17.	Odlivi po osnovu kolaterala u imovini nivoa 2.a koji dospijevaju u roku od 30 dana	0
18.	Prilivi po osnovu kolaterala u imovini nivoa 2.a koji dospijevaju u roku od 30 dana	0
19.	Prilagođeni iznos imovine nivoa 2.a "prije primjene gornje granice"	0
20.	Prilagođeni iznos imovine nivoa 2.a "nakon primjene gornje granice"	0
21.	"Iznos viška likvidne imovine" nivoa 2.a	0
22.	Vrijednost imovine nivoa 2.b, neprilagođena	0
23.	Odlivi na osnovu kolaterala u imovini nivoa 2.b koji dospijevaju u roku od 30 dana	0
24.	Prilivi na osnovu kolaterala u imovini nivoa 2.b koji dospijevaju u roku od 30 dana	0
25.	Prilagođeni iznos imovine nivoa 2.b "prije primjene gornje granice"	0
26.	Prilagođeni iznos imovine nivoa 2.b "nakon primjene gornje granice"	0
27.	"Iznos viška likvidne imovine" nivoa 2.b	0

28.	Iznos viška likvidne imovine	0
29.	Zaštitni sloj likvidnosti	81.460
Neto likvidnosni odlivi		
30.	Ukupni odlivi	23.209
31.	U cijelosti izuzeti prilivi	0
32.	Prilivi na koje se primjenjuje gornja granica od 75 %	4.065
33.	Smanjenje za u cijelosti izuzete prilive	0
34.	Smanjenje za prilive na koje se primjenjuje gornja granica od 75 %	4.065
35.	Neto likvidnosni odliv	19.144

10. Izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja

Na dan 31.12.2025. godine Banka ima samo jednu izloženost u obliku vlasničkih ulaganja (osnivački udjel u pravnom licu) u iznosu od 4 hiljade KM koje nije pribavljeno s namjerom trgovanja u bliskoj budućnosti, a evidentirano je po nominalnoj vrijednosti. U 2025. godini Banka je ostvarila prihode po osnovu ovog ulaganja u visini od pet hiljada KM. Vlasničkih ulaganja kojima se trguje na berzi nema.

11. Kamatni rizik u bankarskoj knjizi

Izvori kamatnog rizika kojima Banka može biti izložena su:

- a) rizik ročne neusklađenosti ponovnog utvrđivanja kamatnih stopa,
- b) rizik krive prinosa,
- c) bazni rizik i
- d) rizik opcije.

Banka svoje poslovanje bazira u najvećoj mjeri na fiksnim kamatnim stopama. Izloženost riziku osnovice je neznatna iz razloga što u portfelju kredita i depozita Banka rijetko ima izloženosti koje su ugovorene uz referentne kamatne stope.

Banka upravljanje rizikom promjene kamatne stope provodi upravljanjem bilansom u mjeri koliko to dozvoljava razvijenost finansijskog tržišta:

- zamjenom određenih stavki aktive (s određenim rokovima dospijeća) za neke druge stavke aktive (s nekim drugim rokovima dospijeća) npr. zamjena dugoročne za kratkoročnu aktivu,
- zamjena stavki pasive s određenim rokovima dospijeća za stavke pasive s drugim rokovima dospijeća npr. zamjena kratkoročne pasive za dugoročnu pasivu,

Banka ne upravlja rizikom kamatne stope korištenjem vanbilansnih pozicija odnosno derivata.

Banka mjeri svoju izloženost IRRBB u pogledu mogućih promjena mjere ekonomske vrijednosti i mjere neto kamatnog prihoda nakon promjene tržišne vrijednosti instrumenata. S obzirom da Banka nije sistemski značajna, za mjerenje kamatnog rizika u bankarskoj knjizi Banka se koristi pojednostavljenim standardizovanim pristupom. Stres testiranje provodi se kroz tri scenarija: Stres vrijednosti šokova na krivu prinosa, Stres ponašanja kamatno osjetljivih instrumenata, Stres za značajne promjene u tržišnim i makroslovima.

Na slijedećoj slici prikazani su podaci za IRRBB sa stanjem na dan 31.12.2025. godine.

J 01.00 - Procjena IRRBB: Procjena ekonomske vrijednosti kapitala (EVE)/neto kamatnog prihoda (NII) i neto kamatnog prihoda nakon promjene tržišne vrijednosti (MV)

Agregirani

J 01.00		Iznos
		0010
EVE		
0010	Δ EVE u najgorem scenariju	-735
0020	Δ EVE stopa u najgorem scenariju	-2,55%
EVE u osnovnom i supervizorskim scenarijima šoka		
0030	Nivo EVE u osnovnom scenariju	10.599
0040	Δ EVE u scenariju: paralelni šok rasta	-472
0050	Δ EVE u scenariju: paralelni šok pada	269
0060	Δ EVE u scenariju: šok nagiba	-735
0070	Δ EVE u scenariju: šok izravnjanja	-675
0080	Δ EVE u scenariju: šok rast kratkoročnih kamatnih stopa	-192
0090	Δ EVE u scenariju: šok pada kratkoročnih kamatnih stopa	1.266
NII		
0100	Δ NII u najgorem scenariju	-718
0110	Δ NII stopa u najgorem scenariju	-2,49%
NII u osnovnom i supervizorskim scenarijima šoka		
0120	Nivo NII u osnovnom scenariju	11.185
0130	Δ NII u scenariju: paralelni šok rasta	-718
0140	Δ NII u scenariju: paralelni šok pada	-382
MV		
MV u osnovnom i supervizorskim scenarijima šoka		
0150	Nivo MV u osnovnom scenariju	
0160	Δ MV u scenariju: paralelni šok rasta	
0170	Δ MV u scenariju: paralelni šok pada	
Druge valute: Vrijednosti šokova		
0180	Paralelni šok	
0190	Kratki šok	
0200	Dugi šok	
0210	Korišteni pristup	SA

Kako je propisano ograničenje Odlukom za IRRBB za pad mjere ekonomske vrijednosti kapitala 15% a za pad jednogodišnje mjere neto kamatnog prihoda 2,5%, Banka u osnovnom i svim scenarijima stresa ispunjava navedena ograničenja.

12. Interni proces procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) i interni proces procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP)

Interni proces procjene adekvatnosti kapitala obuhvata sljedeće faze:

- a) utvrđivanje značajnih rizika,
- b) mjerenje ili procjenu pojedinog rizika i određivanje pripadajućih iznosa internih kapitalnih zahtjeva kao rezultat ICAAP-a,
- c) određivanje ukupnog kapitala kao rezultat ICAAP-a,
- d) upoređivanje regulatornog kapitala i kapitala koji utvrđen kao rezultat ICAAP-a.

Ovaj postupak provodi se najmanje jednom godišnje, a u slučaju značajne promjene profila rizičnosti i češće.

Za svaki od rizika kojem je Banka izložena ili bi mogla biti izložena, minimalno jednom godišnje, provodi se određivanje značajnosti rizika. Nakon utvrđivanja konačne liste svih rizika kojima je banka izložena ili bi mogla biti izložena, određuje se značajnost svakog rizika. Značajni rizici kojima je Banka izložena ili bi mogla biti izložena u poslovanju utvrđuju se uzimajući u obzir vrstu, obim i složenost aktivnosti i tržišta na kojem Banka posluje, kao i utjecaj vanjskih faktora, a kao izvori informacija koriste se: finansijski izvještaji, regulatorni izvještaji, revizijski izvještaji (interni i eksterni), izvještaji i planovi poslovanja, izvještaji o rizicima, publikacije regulatora i ostale informacije iz okruženja. Svaki od rizika ocjenjuje se s aspekta određenog broja pitanja koja nose vrijednost od 1 do 5. Ukoliko je prosječna ocjena za određeni rizik veća ili jednaka 2,5 rizik se smatra značajnim tj. takvi rizici imaju značajan utjecaj na stabilnost, kapital i zaradivačku sposobnost Banke. Ukoliko je prosječna ocjena manja od 2,5 rizik se ne smatra značajnim tj. takvi rizici imaju mali utjecaj na stabilnost, kapital i zaradivačku sposobnost Banke.

Sljedeći rizici određeni su kao značajni rizici: kreditni rizik, rizik koncentracije, valutno-inducirani kreditni rizik, valutni rizik, rizik likvidnosti, kamatni rizik u bankarskoj knjizi, operativni rizik, strateški rizik, poslovni rizik, reputacioni rizik, rizik kadrova, rizik profitabilnosti i rizik od utjecaja vanjskih faktora.

Određivanje internog kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik ne odstupa od izračuna regulatornog kapitalnog zahtjeva (standardizirani pristup) propisanog važećom Odlukom o izračunavanju kapitala banke.

Određivanje internog kapitalnog zahtjeva za valutni rizik ne odstupa od izračuna regulatornog kapitalnog zahtjeva (množenje zbira ukupne neto otvorene valutne pozicije i neto otvorene pozicije u zlatu sa 12%, ukoliko zbir prelazi 2% regulatornog kapitala) propisanog važećom Odlukom o izračunavanju kapitala banke. Ostale tržišne rizike Banka nema.

Određivanje internog kapitalnog zahtjeva za operativni rizik ne odstupa od izračuna regulatornog kapitalnog zahtjeva (jednostavni pristup-15% trogodišnjeg prosjeka relevantnog pokazatelja) propisanog važećom Odlukom o izračunavanju kapitala banke. Banka kapitalne zahtjeve za rizik kadrova uključuje u kategoriju operativnog rizika u skladu sa važećim propisima.

Određivanje internog kapitalnog zahtjeva za kamatni rizik u bankarskoj knjizi izračunava se metodom jednostavnog izračuna promjene ekonomske vrijednosti bankarske knjige u skladu sa važećom Odlukom o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi.

Određivanje internog kapitalnog zahtjeva za koncentracijski rizik izračunava se utvrđivanjem vrijednosti indeksa sektorske koncentracije i indeksa individualne koncentracije, a zatim se u zavisnosti od vrijednosti ovih indeksa utvrđuje interni kapitalni zahtjev primjenom odgovarajuće marže na kapitalni zahtjev za kreditni rizik.

Određivanje internog kapitalnog zahtjeva za valutno inducirani kreditni rizik izračunava se tako što se za pozicije sa valutnom klauzulom/u stranoj valuti (bez izloženosti institucijama) dodjeljuje uvećan ponder rizika u odnosu na dodijeljeni ponder u skladu sa propisanim standardiziranim pristupom, a zatim se razlika između ovako dobivenog iznosa i iznosa koji se dobije primjenom propisanih pondera pomnoži sa 12%.

Određivanje internog kapitalnog zahtjeva za ostale značajne rizike (npr. strateški rizik, reputacioni rizik, rizik profitabilnosti, poslovni rizik i rizik od utjecaja vanjskih faktora)

izračunava se kao postotak od ukupnog iznosa izloženosti banke riziku pomnoženog sa stopom od 12%. Postotak od 7,5% primjenjuje se ako je kod svih ostalih značajnih rizika ocjena značajnosti manja ili jednaka 3. Ukoliko je ocjena značajnosti barem kod jednog od ostalih značajnih rizika veća od 3, a manja ili jednaka 4, te uključuje maksimalno 5 vrsta rizika, koristi se postotak od 10%.

Postotak od 12% koristi se ako je ocjena značajnosti barem kod jednog od ostalih značajnih rizika veća od 3, a manja ili jednaka 4, te uključuje više od 5 a manje od 8 vrsta rizika.

Ukoliko je ocjena značajnosti bar kod jednog od ostalih značajnih rizika veća od 4 primjenjuje se postotak od 15%.

Zbrajanjem internih kapitalnih zahtjeva za rizike za koje je propisana obaveza izračunavanja minimalnih kapitalnih zahtjeva i internih kapitalnih zahtjeva za ostale značajne rizike utvrđuju se ukupni interni kapitalni zahtjevi. Banka održava kapital najmanje u iznosu ukupnih internih kapitalnih zahtjeva, a taj iznos nikada nije manji od ukupnih minimalnih kapitalnih zahtjeva izračunatih u skladu sa regulatornim zahtjevima. Banka upoređuje procjenjeni kapital kao rezultat ICAAP-a i regulatorni kapital, te navodi njihove sličnosti i razlike. Na dan 31.12.2025. godine raspoloživi kapitala za potrebe ICAAP-a iznosi 28.802 hiljade KM, minimalni kapitalni zahtjevi 9.115 hiljada KM, a interni kapitalni zahtjevi 12.861 hiljadu KM.

Ključne odrednice upravljanja rizikom likvidnosti i rizikom izvora financiranja definirane su Strategijom upravljanja rizikom likvidnosti banke, kao temeljnim dokumentom u ovom procesu. Osim obaveze periodičnog praćenja usklađenosti sa minimalnim regulatornim i dodatnim interno definiranim zahtjevima u vezi sa rizikom likvidnosti odnosno izvora financiranja, utvrđena je i periodična procjena usklađenosti sa ovim zahtjevima u različitim stresnim scenarijima i u određenim vremenskim periodima.

Politike i procedure za upravljanje rizikom likvidnosti tretiraju procedure izračuna i izvještavanja o pokazateljima likvidnosti, definiraju izvore rizika likvidnosti te proces utvrđivanje koncentracije izvora financiranja i kategorije izvora financiranja sa stanovišta stabilnosti. U svrhe periodičnog kvartalnog provođenja i izvještavanja o testiranju otpornosti na stres detaljno su definirane pretpostavke stresnih scenarija.

Indikatori nepredviđenih slučajeva poremećaja likvidnosti za tri različita nivoa intenziteta sa mjerama za postupanje, dužnostima i odgovornostima zaposlenika definirani su Planom za likvidnost za nepredviđene slučajeve. Testiranje plana provodi se jednom godišnje, a rezultati testiranja određuju potrebu i obim izmjene Plana.

Struktura i primjerenost izvora financiranja Banke u odnosu na poslovni model, strategiju poslovanja i toleranciju izloženosti rizika utvrđuje se i prati u okviru srednjoročnog Plana likvidnosti i plana izvora financiranja, kojim su definirani faktori koji utječu na stabilnosti i dostupnost izvora financiranja, identificiraju rizici izvora financiranja i projiciraju visine pokazatelja likvidnosti (internih i regulatornih) za period obuhvaćen Planom.

Proces izvještavanja o upravljanju rizikom likvidnosti i riziku izvora financiranja zasnovan na detaljnim mjesečnim izvještajima (kvartalno uz uključene rezultate stres testiranja) o poziciji likvidnosti, pojedinačnim dekadnim i dnevnim izvještajima (prema zahtjevima regulatornih organa), osigurava adekvatnu i blagovremenu informiranost organa Banke i regulatora. ILAAP se provodi najmanje jednom godišnje, a u slučaju značajne promjene profila rizičnosti i češće, najkasnije do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

13. Neopterećena i opterećena imovina

Iznos opterećene i neopterećene imovine na dan 31.12.2025. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Vrsta imovine	Bruto knjigovodstvena vrijednost opterećene imovine	Bruto knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine
Dati krediti	0	63.900
Ulaganja u dužničke instrumente	0	28.944
Ulaganja u vlasničke instrumente	0	4
Ostalo	0	75.314

14. Nekvalitetne izloženosti, restrukturirane izloženosti i stečeni kolaterali

Kreditna kvaliteta bilansnih izloženosti razvrstana u nivoe kreditnog rizika sa pripadajućim iznosima očekivanih kreditnih gubitaka na dan 31.12.2025. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Opis	Nivo kreditnog rizika 1	Nivo kreditnog rizika 2	Nivo kreditnog rizika 3	Ukupna bruto izloženost po svim nivoima kreditnog rizika	Očekivani kreditni gubici za Nivo 1 kreditnog rizika	Očekivani kreditni gubici za Nivo 2 kreditnog rizika	Očekivani kreditni gubici za Nivo 3 kreditnog rizika	Ukupni očekivani kreditni gubici
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	55.469	0	0	55.469	50	0	0	50
1.1. Gotov novac	18.414	0	0	18.414	0	0	0	0
1.2. Novčana sredstva na računu kod Centralne banke BiH (ne uključujući obaveznju rezervu)	34.102	0	0	34.102	34	0	0	34
1.3. Novčana sredstva na računima depozita kod deponitnih institucija	2.953	0	0	2.953	16	0	0	16
1.4. Ostala gotovina i gotovinski ekvivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Finansijska imovina po amortizovanom trošku (2.1 + 2.2 + 2.3. + 2.4. + 2.5)	101.716	3.363	1.253	106.332	925	269	1.087	2.281
2.1. Dužnički vrijednosni papiri	28.854	0	0	28.854	29	0	0	29
2.2. Depoziti kod banaka	368	0	0	368	3	0	0	3
2.3. Krediti	59.309	3.348	1.243	63.900	872	268	1.079	2.219
2.3.1 Od čega: dospjeli krediti	58	49	427	534	1	4	421	426
2.4. Obavezna rezerva kod Centralne banke BiH	12471	0	0	12.471	13	0	0	13
2.5. Ostala imovina	714	15	10	739	8	1	8	17
3. UKUPNI OČEKIVANI KREDITNI GUBICI (1.+2.)					975	269	1.087	2.331
4. UKUPNA FINANSIJSKA IMOVINA (1.+2..)	157.185	3.363	1.253	161.801				

Kreditna kvaliteta vanbilansnih izloženosti razvrstana u nivoe kreditnog rizika sa pripadajućim iznosima očekivanih kreditnih gubitaka na dan 31.12.2025. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Opis	Nivo kreditnog rizika 1	Nivo kreditnog rizika 2	Nivo kreditnog rizika 3	Ukupna bruto izloženost po svim nivoima kreditnog rizika	Rezervisanja	Rezervisanja	Rezervisanja	Rezervisanja	Ukupna rezervisanja za potencijalne obaveze
					za potencijalne obaveze za Nivo kreditnog rizika 1	za potencijalne obaveze za Nivo kreditnog rizika 2	za potencijalne obaveze za Nivo kreditnog rizika 3		
1. Ukupno (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	11.719	317	0	12.036	376	25	0	401	
1.1. Platve garancije	829	0	0	829	32	0	0	32	
1.2. Čimdbene garancije	5.998	258	0	6.256	231	21	0	252	
1.3. Nepokriveni akreditivi	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Neopozivo odobreni a neiskorišteni krediti	4892	59	0	4.951	113	4	0	117	
1.5. Ostale potencijalne obaveze banke	0	0	0	0	0	0	0	0	

Na dan 31.12.2025. godine bruto knjigovodstvena vrijednost nekvalitetnih izloženosti iznosi 1.249 hiljada KM od čega se na bilansne izloženosti odnosi 1.249 hiljada KM, a 0,00 hiljada KM na vanbilansne izloženosti. Ispravke vrijednosti (očekivani gubici) nekvalitetnih izloženosti iznose 1.087 hiljada KM od čega se na bilansne izloženosti odnosi 1.087 hiljada KM, a na vanbilansne izloženosti 0,00 hiljada KM. Neto vrijednost nekvalitetnih izloženosti na dan 31.12.2025. godine iznosi 162 hiljada KM.

Od ukupnih nekvalitetnih izloženosti na izloženosti prema stanovništvu odnosi se 981 hiljada KM (očekivani gubici/ispravke vrijednosti 926 hiljada KM), na privredna društva 268 hiljada KM (očekivani gubici/ispravke vrijednosti 161 hiljada KM. U okviru izloženosti prema stanovništvu na pravna lica (MSD) se odnosi 381 hiljada KM (očekivani gubici/ispravke vrijednosti 274 hiljada KM), a na fizička lica 868 hiljada KM (očekivani gubici/ispravke vrijednosti 813 hiljada KM).

Kredita kvaliteta prema sektorskoj strukturi kredita na dan 31.12.2025. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Opis	Nivo kreditnog rizika 1	Nivo kreditnog rizika 2	Nivo kreditnog rizika 3	Ukupni bruto krediti po svim nivoima kreditnog rizika	Očekivani kreditni gubici za Nivo 1 kreditnog rizika	Očekivani kreditni gubici za Nivo 2 kreditnog rizika	Očekivani kreditni gubici za Nivo 3 kreditnog rizika	Ukupni očekivani gubici
1. Ukupni krediti pravna lica (1.1. do 1.21.)	15.884	1.179	379	17.442	412	94	273	779
1.1. A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	447	0	266	713	17	0	160	177
1.2. B Vađenje ruda i kamena	180	0	0	180	7	0	0	7
1.3. C Prerađivačka industrija	2.563	203	0	2.766	77	16	0	93
1.4. D Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša	100	0	0	100	4	0	0	4
1.6. F Građevinarstvo	1.139	391	0	1.530	36	31	0	67
1.7. G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motociкала	7.900	154	23	8.077	187	12	23	222
1.8. H Prijevoz i skladištenje	2.679	179	0	2.858	53	14	0	67
1.9. I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)	34	40	0	74	1	3	0	4
1.10. J Informacije i komunikacije	26	16	0	42	1	1	0	2
1.11. K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12. L Poslovanje nekretninama	300	0	0	300	12	0	0	12
1.13. M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti	395	30	80	505	13	3	80	96
1.14. N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	0	156	0	156	0	13	0	13
1.15. O Javna uprava i obrana; obavezno socijalno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16. P Obrazovanje	59	10	10	79	2	1	10	13
1.17. Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	62	0	0	62	2	0	0	2
1.18. R Umjetnost, zabava i rekreacija	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19. S Ostale uslužne djelatnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20. T Djelatnosti kućanstva kao poslodavca; djelatnosti kućanstva koja proizvode različita dobra i obavljaju različite u	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21. U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ukupno stanovništvo (2.1 + 2.2 + 2.3)	43.425	2.169	864	46.458	460	174	806	1.440
2.1. Opća potrošnja	34.593	1.837	829	37.259	369	147	775	1.291
2.2. Stambena izgradnja	4.718	109	0	4.827	47	9	0	56
2.3. Obavljanje djelatnosti (obrtnici)	4.114	223	35	4.372	44	18	31	93
3. Ukupni krediti (1. + 2.)	59.309	3.348	1.243	63.900	872	268	1.079	2.219

Na dan 31.12.2025. godine Banka ima tri restrukturirane izloženosti u iznosu od 153 hiljade KM od kojih je jedna raspoređena u nivo kreditnog rizika 1 (bruto iznos 49, ispravka vrijednosti 2, neto iznos 47) a druge dvije u nivo 3 kreditnog rizika (bruto iznos 289, ispravka vrijednosti 183, neto iznos 106).

Promjena stanja nekvalitetnih kredita i kretanje očekivanih gubitaka u 2025. godini prikazano je u sljedećoj tabeli:

u 000 KM

Opis	Početno stanje	Novi nekvalitetni krediti u izvještajnom	Oporavak (-)	Naplata (-)	Računovodstveni otpis (-)	Trajni otpis (-)	Ostalo (+/-)	Krajnje stanje
	010	020	030	040	050	060	070	080
010 Pravna lica	433	269	-57	-228	-38	0	0	379
020 Stanovništvo	1.105	458	-118	-358	-223	0	0	864
030 Ukupno	1.538	727	-175	-586	-261	0	0	1.243

Na dan 31.12.2025. godine Banka ima tri stečene nekretnina (jadna kuća, jedno zemljište i jedan poslovni objekat). Knjigovodstvena vrijednost stečene materijalne imovine je nula (u hiljadama).

15. Ostalo

Objave podataka u ovom izvještaju pripremljene su u skladu sa odredbama Odluke o objavljivanju podataka i informacija banke i propisima koji regulišu kapitalne zahtjeve, upravljanje rizicima i proces internih kontrola.

Broj: 02 - 173/26

Datum: 08.05.2026. godine



Predsjednik Uprave

Refik Rošić